



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 07-5936
Podgorica, 11. januara 2019. godine

PRIMLJENO:	22. 01	20 19	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	23-1/19-2		
VEZA:			
EPA:	635 XXVI		
SKRAĆENICA:			PRILOG:

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. decembra 2018. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBJEĐENJU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **ZORAN PAŽIN**, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde i **IBRAHIM SMAILOVIĆ**, generalni direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde.

PREDSJEDNIK
Duško Marković, s. r.



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis
odnosi/donosilac akta

Ministarstvo pravde

Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	III. PRAVOSUĐE	1. Građanskopravni odnosi
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	24 Pravda, sloboda i bezbjednost	
Ključni termini - eurovok deskriptori	Sprovođenje izvršenja, predaja i oduzimanje djeteta i usklađivanje ZIO-u sa relevantnim regulativama EU.	

P R E D L O G

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBJEĐENJU*

Član 1

U Zakonu o izvršenju i obezbjeđenju („Službeni list CG“, br. 36/11, 28/14, 20/15 i 22/17) u članu 20 stav 2 mijenja se i glasi:

„Izvršnost odluke donesene u upravnom postupku utvrđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak.“

Član 2

Poslije člana 27 dodaje se novi član koji glasi:

„Promjena sredstava i predmeta izvršenja

Član 27a

Ako namirenje nije moguće sprovesti sredstvima i na predmetima izvršenja koji su već određeni, sud, odnosno javni izvršitelj će, na predlog izvršnog povjerioca, rješenjem promijeniti sredstvo i predmet izvršenja ili odrediti da se izvršenje nastavi i drugim sredstvima i na drugim predmetima.”

Član 3

U članu 43 stav 3 briše se.

Član 4

U članu 53 stav 3 riječi: “tri dana” zamjenjuju se riječima: “pet dana”.

Član 5

U članu 61 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Kad je izvršenje određeno na osnovu mjenice, banka je dužna da po rješenju o izvršenju izvrši blokadu novčanih sredstava na računu izvršnog dužnika, a da prenos novčanih sredstava izvrši po nalogu javnog izvršitelja.“

Član 6

Član 64 mijenja se i glasi:

“Sud, odnosno javni izvršitelj je ovlašćen da udalji lice koje ometa sprovođenje izvršenja, odnosno sprovođenje službenih radnji.

Ako je sud ili javni izvršitelj spriječen u preduzimanju službene radnje u sprovođenju izvršenja, na njihov usmeni zahtjev organ uprave nadležan za poslove policije (u daljem tekstu: Uprava policije) dužan je da pruži pomoć, na mjestu gdje se sprovodi izvršenje.

U slučaju nepostupanja Uprave policije po usmenom zahtjevu suda iz stava 2 ovog člana, odnosno javnog izvršitelja za pružanje pomoći u sprovođenju izvršenja, sud, odnosno javni izvršitelj je dužan da odmah o tome obavijesti ministarstvo nadležno za poslove policije.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, sud odnosno javni izvršitelj dužan je da, u roku od 48 časova, usmeni zahtjev sačini u pisanoj formi i dostavi ga Upravi policije.”

Član 7

Član 72 mijenja se i glasi:

„Sud može, na predlog trećeg lica koje je pokrenulo parnični postupak u smislu člana 67 stav 4 ovog zakona, rješenjem odložiti izvršenje, ako ocijeni da bi to lice pretrpjelo znatniju štetu i odrediti trećem licu da, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja, položi jemstvo.

Sud može, na predlog trećeg lica koje je pokrenulo parnični postupak u smislu člana 68 stav 1 ovog zakona, rješenjem odložiti izvršenje, ako ocijeni da bi to lice pretrpjelo znatniju štetu i odrediti mu da, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja, položi jemstvo.

Ako sud odloži izvršenje u skladu sa stavom 1 odnosno stavom 2 ovog člana uz uslov polaganja jemstva, odrediće visinu jemstva imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja.”

Član 8

U članu 74 na kraju stava 1 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „a najviše tri puta, pri čemu ukupno vrijeme odlaganja ne može biti duže od jedne godine.”

Član 9

U članu 135 poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ako izvršni dužnik ima oročena sredstva kod banke, banka je dužna da, na dan isteka ugovora o oročavanju sredstava, odnosno na dan prijevremenog razročenja tih sredstava, ta sredstva prenese na račun izvršnog dužnika, radi izvršenja.”

Dosadašnji st. 6 i 7 postaju st. 7 i 8.

Član 10

U članu 177 poslije riječi: „izvršni dužnik,“ dodaju se riječi: „osnivač ili ovlašćeno lice kod izvršnog dužnika,“.

Član 11

Član 178 mijenja se i glasi:

„Javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti pristupa se kad se utvrdi da su ispunjeni uslovi za prodaju.

Javno nadmetanje počinje objavljivanjem početne cijene nepokretnosti. Ako najmanje jedan učesnik prihvati objavljenu cijenu, objavljuje se sljedeća koja je viša od prethodne, pri čemu je sud, odnosno javni izvršitelj dužan da vodi računa da svako sljedeće povećanje cijene ne bude nesrazmjerno sa posljednjom objavljenom cijenom nepokretnosti.

Javno nadmetanje se zaključuje neposredno poslije neprihvatanja posljednje objavljene cijene.

Nakon zaključenja javnog nadmetanja i eventualnog izjašnjenja o pravu preče kupovine, javni izvršitelj objavljuje koji je ponuđač ponudio najveću cijenu i tom ponuđaču dodjeljuje nepokretnost.

Javni izvršitelj donosi zaključak o dodjeljivanju nepokretnosti prodate javnim nadmetanjem koji se dostavlja svim licima kojima se dostavlja zaključak o prodaji nepokretnosti, kao i svim učesnicima u nadmetanju.

O javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti vodi se zapisnik.”

Član 12

U članu 209 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno, kad se sprovodi izvršenje na osnovu mjenice, organ za prinudnu naplatu je dužan da po rješenju o izvršenju izvrši blokadu novčanih sredstava na računu izvršnog dužnika, a da prenos novčanih sredstava izvrši po nalogu javnog izvršitelja.”

Dosadašnji st. 5 i 6 postaju st. 6 i 7.

Član 13

Član 225 mijenja se i glasi:

„Pokretne stvari koje treba ukloniti predaju se izvršnom dužniku, a ako izvršni dužnik nije prisutan, odraslom članu njegovog domaćinstva ili njegovom punomoćniku.

Ako prilikom preduzimanja izvršnih radnji nije prisutno nijedno od lica iz stava 1 ovog člana, javni izvršitelj će stvari ostaviti u nepokretnosti u kojoj se nalaze i uputiti poziv izvršnom dužniku, odnosno odraslom članu njegovog domaćinstva ili njegovom punomoćniku, da u roku od 15 dana od dana prijema poziva, te stvari preuzme o trošku izvršnog dužnika, o čemu će sačiniti zapisnik.

Ako lica iz stava 2 ovoga člana u ostavljenom roku ne preuzmu pokretne stvari ili izjave da neće da preuzmu te stvari, javni izvršitelj će zaključkom predati pokretne stvari izvršnom povjeriocu, odnosno kupcu nepokretnosti u vlasništvo, bez naknade.

Uz poziv iz stava 2 ovog člana, javni izvršitelj će upozoriti izvršnog dužnika na posljedice nepreuzimanja pokretnih stvari. “

Član 14

Član 226 briše se.

Član 15

Naziv Poglavlja XXII. mijenja se i glasi: „**XXII. PREDAJA I ODUZIMANJE DJETETA I ODRŽAVANJE LIČNIH ODNOSA SA DJETETOM**”.

Član 16

Poslije člana 238 dodaju se dva nova člana koja glase:

„Legitimacija za podnošenje predloga

Član 238a

Predlog za izvršenje iz člana 238 stav 1 ovog zakona može podnijeti roditelj kome je povjereno vršenje roditeljskog prava, drugo lice ili ustanova kojoj je dijete povjereno na čuvanje i vaspitavanje i organ starateljstva.

Zaštita interesa djeteta

Član 238b

Sud koji odlučuje o predlogu iz člana 238 stav 1 ovog zakona posebno vodi računa o najboljem interesu djeteta.

Ako je to u najboljem interesu djeteta, sud, radi odlučivanja o predlogu iz člana 238 stav 1 ovog zakona, može zakazati ročište na koje će pozvati psihologa koga odredi organ starateljstva a, po potrebi, i vještake odgovarajuće struke.

Psiholog, odnosno vještaci iz stava 2 ovog člana dužni su da utvrde emocionalni status djeteta, način njegovog reagovanja na stres i mehanizme preovladavanja, brzinu prilagođavanja na promjene, emocionalne odnose djeteta i

lica sa kojim dijete živi i licem kojem treba da bude predato i druge činjenice značajne za samo organizovanje radnji izvršenja, kao i da obavi informativno-savjetodavni rad sa licem sa kojim dijete živi i pokuša da izdejstvuje dobrovoljnu predaju djeteta radi izbjegavanja traumatskog reagovanja djeteta i štetnih posljedica po njegov rast i razvoj.”

Član 17

Član 239 mijenja se i glasi:

„Rješenje o izvršenju

Član 239

Na osnovu odluke suda o vršenju roditeljskog prava može se odrediti i sprovesti izvršenje radi predaje djeteta bez obzira da li je tom odlukom naložena predaja.

Sud iz člana 238 ovog zakona će rješenjem o izvršenju odluke iz stava 1 ovog člana odrediti prinudno oduzimanje i predaju djeteta.

Predaja djeteta može se rješenjem iz stava 2 ovog člana odrediti prema licu na koje se odnosi odluka iz stava 1 ovog člana, licu od čije volje zavisi predaja djeteta i svakom drugom licu kod koga se dijete zatekne u vrijeme donošenja rješenja o izvršenju ili u toku sprovođenja izvršenja.”

Član 18

Poslije člana 239 dodaju se dva nova člana koja glase:

„Sredstva izvršenja

Član 239a

Nakon što procijeni okolnosti, sud u rješenju o izvršenju određuje sljedeća sredstva izvršenja:

- 1) prinudno oduzimanje i predaju djeteta;
- 2) novčanu kaznu;
- 3) kaznu zatvora.

Sredstva iz stava 1 ovog člana mogu da se odrede i sprovedu prema licu koje protivno rješenju o izvršenju odbija da preda dijete, licu koje otežava ili sprječava predaju djeteta, licu kod koga se dijete nalazi ili licu od čije volje zavisi predaja djeteta.

U predlogu za izvršenje radi predaje djeteta ne mora da bude naznačeno sredstvo izvršenja, a ako je i naznačeno sud nije njime vezan.

Sud može mijenjati sredstva izvršenja dok se izvršenje ne okonča.

Novčana kazna i kazna zatvora

Član 239b

Novčana kazna iz člana 239a stav 1 tačka 2 ovog zakona izriče se i izvršava u skladu sa članom 230 ovog zakona.

Novčana kazna iz člana 239a stav 1 tačka 2 ovog zakona ne može biti zamijenjena kaznom zatvora.

Kazna zatvora iz člana 239a stav 1 tačka 3 ovog zakona može se izreći u trajanju do tri mjeseca, i to samo prije predaje djeteta.”

Član 19

Član 241 mijenja se i glasi:

„Prinudno oduzimanje i predaja djeteta

Član 241

Ako se izvršenje nije moglo sprovesti izricanjem i izvršenjem odluke o novčanoj kazni ili kazni zatvora, izvršenje će se sprovesti oduzimanjem djeteta od lica kod koga se dijete nalazi i predajom djeteta roditelju odnosno drugom licu ili ustanovi kojoj je ovo dijete povjereno na čuvanje i vaspitanje.

Sud obavještava stranku koja je podnijela predlog za izvršenje i lice kome treba da se preda dijete o vremenu i mjestu oduzimanja i predaje djeteta, po pravilima o ličnom dostavljanju.

Dijete prinudno oduzima i predaje sudija u saradnji sa psihologom koga odredi organ starateljstva, školom, porodičnim savjetovaništem ili drugim specijalizovanim ustanovama za posredovanje u porodičnim odnosima.

Psiholog iz stava 3 ovog člana dužan je da u toku oduzimanja i predaje djeteta prati ponašanje i reakcije djeteta i lica kome se dijete oduzima, da utiče na sprečavanje izazivanja sukoba ili traumatskog reagovanja djeteta, da savjetuje sudiju kako da se oduzimanje i predaja djeteta ostvare sa što manje štete po rast i razvoj djeteta i da sam preuzima sve potrebne radnje u te svrhe i da unese svoja zapažanja u zapisnik o oduzimanju i predaji djeteta i potpiše ga.“

Član 20

Poslije člana 241 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Sprovođenje izvršenja ako je naloženo da se dijete odmah preda

Član 241a

Kad je rješenjem o izvršenju naloženo da se dijete odmah preda, rješenje o izvršenju predaje se licu od koga se dijete oduzima prilikom preuzimanja prve izvršne radnje. Ako to lice nije prisutno prilikom oduzimanja djeteta, rješenje o izvršenju dostavlja mu se naknadno.

Ako se dijete oduzima od lica na koje se ne odnosi izvršna isprava, tom licu se predaju rješenje o izvršenju i zapisnik o oduzimanju djeteta.

Odsutnost lica od koga se dijete oduzima ne sprečava oduzimanje djeteta.

Izvršenje radi održavanja ličnih kontakata sa djetetom

Član 241b

U izvršnom postupku radi održavanja ličnih kontakata sa djetetom shodno se primjenjuju odredbe čl. 238 do 241a ovog zakona.“

Član 21

Poslije člana 291 dodaje se nova glava i 20 novih članova koji glase:

„Glava IIIa

**POSEBNE ODREDBE O EVROPSKOM NALOGU ZA IZVRŠENJE NESPORNIH
POTRAŽIVANJA, EVROPSKOM POSTUPKU ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI
I EVROPSKOM PLATNOM NALOGU**

XXX. EVROPSKI NALOG ZA IZVRŠENJE NESPORNIH POTRAŽIVANJA

Nadležnost za potvrđivanje domaće izvršne isprave kao evropskog izvršnog naloga

Član 291a

Osnovni sud, odnosno Privredni sud Crne Gore nadležan je za izdavanje potvrda iz Regulative o uvođenju evropskog naloga za izvršenje nespornih potraživanja (EZ) br. 805/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. aprila 2004. godine (u daljem tekstu: Regulativa 805/2004), i to:

- potvrde o evropskom izvršnom nalogu za nesporna potraživanja, u smislu člana 9 stav 1 Regulative 805/2004;
- potvrde o izvršnosti sudskog poravnanja, u smislu člana 24 stav 1 Regulative 805/2004;
- potvrde o izvršnosti druge javne isprave koja je izvršna u Crnoj Gori, u smislu i člana 25 stav 1 Regulative 805/2004; i
- potvrde o suspenziji ili ograničenju evropskog izvršnog naloga, u smislu člana 6 st. 2 i 3 Regulative 805/2004.

Osnovni sud je nadležan za izdavanje potvrde iz stava 1 ovog člana, koja se odnosi na:

- izvršnu ispravu koju je donio taj sud;
- poravnanje koje je zaključeno pred tim sudom;
- izvršnu ispravu koju je donio notar imenovan za službeno područje tog suda;
- izvršnu ispravu koju je donio javni izvršitelj imenovan za službeno područje tog suda; i
- javnu ispravu koja ima svojstvo izvršne isprave u Crnoj Gori i koja je izdata na službenom području tog suda.

Privredni sud Crne Gore je nadležan za izdavanje potvrde iz stava 1 ovog člana koja se odnosi na:

- izvršnu ispravu koju je donio taj sud, i
- poravnanje koje je zaključeno pred tim sudom.

Po zahtjevu za izdavanje potvrda iz stava 1 al. 1 do 4 ovog člana odlučuje sudija pojedinac.

Odlučivanje po zahtjevu za izdavanje potvrde

Član 291b

Potvrdu iz člana 9 stav 1, člana 24 stav 1, člana 25 stav 1 i člana 6 stav 3 Regulative 805/2004 sud izdaje bez prethodnog saslušanja izvršnog dužnika.

Ako sud odbaci ili odbije zahtjev za izdavanje potvrde iz stava 1 ovog člana, rješenje o odbacivanju, odnosno odbijanju zahtjeva dostaviće samo podnosiocu zahtjeva.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana, podnosilac zahtjeva može izjaviti prigovor u roku od pet dana od dana dostavljanja rješenja.

Po prigovoru iz stava 3 ovog člana odlučuje vijeće suda koji je donio rješenje o odbacivanju, odnosno odbijanju zahtjeva za izdavanje potvrde.

Na postupak po prigovoru iz stava 3 ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje prigovor protiv rješenja kojim je predlog za izvršenje odbačen ili odbijen.

Ispravljanje i ukidanje potvrde

Član 291v

Zahtjev iz člana 10 stav 1 Regulative 805/2004 za ispravljanje ili ukidanje potvrde iz člana 291a stav 1 al. 1 do 4 ovog zakona podnosi se sudu koji je izdao tu potvrdu.

Po zahtjevu iz stava 1 ovog člana odlučuje rješenjem sudija pojedinac.

U postupku po zahtjevu iz stava 1 ovog člana, za ispravljanje potvrde iz člana 291a stav 1 al. 1 do 4 ovog zakona shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje parnični postupak, koje se odnose na ispravljanje presude, ako nijesu u suprotnosti sa Regulativom 805/2004.

U postupku po zahtjevu iz stava 1 ovog člana za ukidanje potvrde iz člana 291a stav 1 al. 1 do 4 ovog zakona shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje potvrda izvršnosti, ako nijesu u suprotnosti sa Regulativom 805/2004.

Izvršenje na osnovu evropskog izvršnog naloga

Član 291g

Izvršna isprava koja je u drugoj državi članici Evropske unije (u daljem tekstu: država članica) potvrđena u skladu sa Regulativom 805/2004 kao evropski izvršni nalog, izvršava se u Crnoj Gori pod istim uslovima kao i domaća izvršna isprava, bez prethodnog sprovođenja posebnog postupka radi priznanja te isprave i proglašenja njene izvršnosti.

Prevod

Član 291d

Kad je izvršni povjerilac dužan da uz predlog za izvršenje priloži prevod evropskog izvršnog naloga, u smislu člana 20 stav 2 tačka c Regulative 805/2004, taj prevod mora biti na crnogorskom jeziku i ovjeren od lica koje je za to ovlašćeno u nekoj od država članica.

Nadležnost za odlučivanje i sprovođenje izvršenja po predlogu za izvršenje na osnovu evropskog izvršnog naloga

Član 291đ

Za odlučivanje i sprovođenje izvršenja na osnovu evropskog izvršnog naloga nadležan je javni izvršitelj.

Mjesna nadležnost javnog izvršitelja za odlučivanje i sprovođenje izvršenja iz stava 1 ovog člana određuje se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izvršiteljska djelatnost, a koje uređuju mjesnu nadležnost javnog izvršitelja.

Nadležnost za odlučivanje po prigovoru i predlozima iz čl. 21 i 23 Regulative 805/2004

Član 291e

Za odlučivanje po predlogu izvršnog dužnika iz člana 21 Regulative 805/2004, kao i za odlučivanje po predlogu za odlaganje i ograničenje izvršenja iz člana 23 Regulative 805/2004, nadležan je osnovni sud za čije je službeno područje imenovan javni izvršitelj koji je donio odluku po predlogu za izvršenje, odnosno Privredni sud Crne Gore.

Na postupak po predlozima iz stava 1 ovog člana shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuju obustava i odlaganje izvršenja.

Prigovor po isteku roka

Član 291ž

Na postupak po prigovoru protiv rješenja o izvršenju na osnovu evropskog izvršnog naloga izjavljenom po isteku roka, shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje prigovor po isteku roka.

XXXI. EVROPSKI POSTUPAK ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI

Izvršenje na osnovu isprave donesene u evropskom postupku za sporove male vrijednosti

Član 291z

Izvršna isprava donesena u drugoj državi članici u smislu Regulative o uvođenju evropskog postupka za sporove male vrijednosti (EZ) br. 861/2007 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. jula 2007. godine (u daljem tekstu: Regulative 861/2007), izvršava se u Crnoj Gori pod istim uslovima kao i domaća izvršna isprava, bez prethodnog sprovođenja posebnog postupka radi njenog priznanja i proglašenja izvršnosti.

Izvršenje na osnovu isprave donesene u evropskom postupku za sporove male vrijednosti odrediće se i sprovesti i u slučaju kad ta isprava nije snabdjevena klauzulom izvršnosti.

Nadležnost za odlučivanje i sprovođenje izvršenja na osnovu isprave donesene u evropskom postupku za sporove male vrijednosti

Član 291i

Za odlučivanje i sprovođenje izvršenja na osnovu isprave donesene u evropskom postupku za sporove male vrijednosti nadležan je javni izvršitelj.

Mjesna nadležnost javnog izvršitelja za odlučivanje i sprovođenje izvršenja iz stava 1 ovog člana određuje se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izvršiteljska djelatnost, a koje uređuju mjesnu nadležnost javnog izvršitelja.

Prevod

Član 291j

Ako je izvršni povjerilac dužan da priloži prevod, u smislu člana 21 stav 2 tačka b i člana 21a Regulative 861/2007, taj prevod mora biti na crnogorskom jeziku i ovjeren od lica koje je za to ovlašćeno u nekoj od država članica.

Nadležnost za odlučivanje po predlogu za obustavu izvršenja na osnovu odluke donesene u evropskom postupku za sporove male vrijednosti

Član 291k

Za odlučivanje po predlogu izvršnog dužnika za obustavu izvršenja, u smislu člana 22 Regulative 861/2007, nadležan je osnovni sud na čijem se području nalazi službeno sjedište javnog izvršitelja koji je donio odluku po predlogu za izvršenje, odnosno Privredni sud Crne Gore.

Na obustavu izvršenja iz stava 1 ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje obustava izvršenja.

Nadležnost za odlučivanje po predlogu za odlaganje, odnosno ograničenje izvršenja na osnovu odluke donesene u evropskom postupku za sporove male vrijednosti
Član 291i

Za odlučivanje po predlogu za odlaganje, odnosno ograničenje izvršenja, u smislu člana 23 Regulative 861/2007, nadležan je osnovni sud na čijem se području nalazi službeno sjedište javnog izvršitelja koji je donio odluku po predlogu za izvršenje, odnosno Privredni sud Crne Gore.

Po predlogu za odlaganje, odnosno ograničenje izvršenja iz stava 1 ovog člana, sud odlučuje rješenjem protiv kojeg nije dozvoljena žalba.

Rješenje iz stava 2 ovog člana ostaje na snazi do okončanja postupka pokrenutog u skladu sa članom 23 Regulative 861/2007, odnosno do drukčije odluke suda donesene po predlogu stranaka.

XXXII. EVROPSKI PLATNI NALOG

Izvršenje na osnovu evropskog platnog naloga

Član 291lj

Evropski platni nalog, u smislu Regulative o uvođenju postupka za evropski platni nalog (EZ) br. 1896/2006 Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2006. godine (u daljem tekstu: Regulativa 1896/2006) koji je izdao sud u Crnoj Gori i koji je postao izvršan, predstavlja izvršnu ispravu na osnovu koje se u Crnoj Gori može zahtijevati izvršenje.

Evropski platni nalog koji je izdat u drugoj državi članici, a koji je postao izvršan, izvršava se u Crnoj Gori pod istim uslovima kao i domaća izvršna isprava, bez prethodnog sprovođenja posebnog postupka radi njegovog priznanja i proglašenja izvršnosti.

Nadležnost za odlučivanje i sprovođenje izvršenja na osnovu evropskog platnog naloga

Član 291m

Za odlučivanje i sprovođenje izvršenja na osnovu evropskog platnog naloga nadležan je javni izvršitelj.

Mjesna nadležnost javnog izvršitelja za odlučivanje i sprovođenje izvršenja iz stava 1 ovog člana određuje se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izvršiteljska djelatnost, a koje uređuju mjesnu nadležnost javnog izvršitelja.

Prigovor

Član 291n

Protiv rješenja o izvršenju na osnovu evropskog platnog naloga može se izjaviti prigovor koji se odnosi na potraživanje utvrđeno evropskim platnim nalogom samo u slučaju ako su razlozi za izjavljivanje prigovora nastali nakon što je izvršnom dužniku dostavljen evropski platni nalog i ako se nijesu mogli iznijeti u prigovoru iz člana 16 Regulative 1896/2006.

Prevod

Član 291nj

Ako je izvršni povjerilac dužan da priloži prevod, u smislu člana 21 stav 2 tačka b Regulative 1896/2006, taj prevod mora biti na crnogorskom jeziku i ovjeren od lica koje je za to ovlašćeno u nekoj od država članica.

Preispitivanje evropskog platnog naloga

Član 291o

Ako je podnesen zahtjev za preispitivanje evropskog platnog naloga koji je izdat u Crnoj Gori, shodno odredbama člana 20 Regulative 1896/2006, sud može, na zahtjev izvršnog dužnika, odložiti izvršenje.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje odlaganje izvršenja na predlog izvršnog dužnika.

Nadležnost za odlučivanje po predlogu za obustavu izvršenja na osnovu evropskog platnog naloga

Član 291p

Za odlučivanje po predlogu izvršnog dužnika za obustavu izvršenja, u smislu člana 22 stav 1 Regulative 1896/2006, nadležan je osnovni sud na čijem se području nalazi službeno sjedište javnog izvršitelja koji je donio odluku po predlogu za izvršenje, odnosno Privredni sud Crne Gore.

Na obustavu izvršenja iz stava 1 ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje obustava izvršenja.

Nadležnost za odlučivanje po predlozima iz člana 23 Regulative 1896/2006

Član 291r

Za odlučivanje po predlozima iz člana 23 Regulative 1896/2006 nadležan je osnovni sud na čijem se području nalazi službeno sjedište javnog izvršitelja koji je donio odluku po predlogu za izvršenje, odnosno Privredni sud Crne Gore.

Po predlozima iz stava 1 ovog člana, sud odlučuje rješenjem protiv kojeg nije dozvoljena žalba."

Član 22

Poslije člana 292 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 292a

Postupci izvršenja i obezbjeđenja započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona završiće se po ovom zakonu.

Ako je do dana stupanja na snagu ovog zakona donesena prvostepena odluka kojom se postupak pred sudom, odnosno javnim izvršiteljem završava, dalji postupak nastaviće se po odredbama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju („Službeni list CG“, br. 36/11, 28/14, 20/15 i 22/17).

Ako poslije stupanja na snagu ovog zakona bude ukinuta odluka iz stava 2 ovog člana, dalji postupak sprovede se po odredbama ovog zakona."

Član 23

Poslije člana 295 dodaje se novi član koji glasi:

“Član 295a

Odredbe Glave IIIa ovog zakona primjenjuju se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji."

Član 24

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

*Ovaj zakon usklađen je sa Regulativom Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 805/2004 od 21.04.2004. godine o uvođenju evropskog naloga za izvršenje nespornih potraživanja, Regulativom Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 861/2007 od 11.07.2007. godine o uvođenju evropskog postupka za sporove male vrijednosti i Regulativom Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br.1896/2006 od 12.12.2006. godine o uvođenju postupka za evropski platni nalog, kao i Regulativom (EU) broj 2015/2421 od 16.12.2015.godine o izmjeni i dopuni Regulative broj 861/2007 o uvođenju evropskog postupka za sporove male vrijednosti i Regulative o uvođenju postupka za evropski platni nalog broj 1896/2006.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju sadržan je u članu 16 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuje način ostvarivanja ljudskih prava i sloboda kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje, nadležnost i postupak pred organima javne vlasti, ako je to neophodno za njihovo funkcionisanje, kao i druga pitanja od interesa za državu.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Izmjene i dopune Zakona o izvršenju i obezbjeđenju neophodno je izvršiti radi njegovog usklađivanja sa Regulativom o uvođenju evropskog naloga za izvršenje nespornih potraživanja broj 805/2004 od 21.04.2004. godine, Regulativom o uvođenju evropskog postupka za sporove male vrijednosti br. 861/2007 od 11.07.2007. godine i Regulativom o uvođenju postupka za evropski platni nalog br.1896/2006 od 12.12.2006. godine, kao i Regulativom (EU) broj 2015/2421 od 16.12.2015.godine o izmjeni i dopuni Regulative broj 861/2007 o uvođenju evropskog postupka za sporove male vrijednosti i Regulative o uvođenju postupka za evropski platni nalog broj 1896/2006, kako bi se stvorili neophodni uslovi za njihovu nesmetanu primjenu, nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Regulative Evropske unije su obavezujući zakonodavni akti koji se moraju u cjelosti primjenjivati na teritoriji svih zemalja članica Evropske unije, pa je neophodno stvoriti sve potrebne uslove za njihovu nesmetanu primjenu u Crnoj Gori, nakon njenog pristupanja Evropskoj uniji.

Iz navedenih razloga, a radi usklađivanja sa navedenim Regulativama, Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (2018-2020) i Programom rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu, predviđeno je utvrđivanje Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju za IV kvartal 2018. godine.

Prilikom pripreme ovog Predloga ocijenjeno je da je, pored potrebe usklađivanja Zakona o izvršenju i obezbjeđenju sa predmetnim Regulativama, potrebno izmijeniti i dopuniti njegove pojedine odredbe radi usklađivanja sa drugim zakonima i otklanjanja nedoumica u praktičnoj primjeni, zbog čega se pristupilo njihovim izmjenama i dopunama.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Ovaj zakon je usklađen sa Regulativom o uvođenju evropskog naloga za izvršenje nespornih potraživanja broj 805/2004 od 21.04.2004. godine, Regulativom o uvođenju evropskog postupka za sporove male vrijednosti br. 861/2007 od 11.07.2007. godine i Regulativom o uvođenju postupka za evropski platni nalog br.1896/2006 od 12.12.2006. godine, kao i Regulativom (EU) broj 2015/2421 od 16.12.2015.godine o izmjeni i dopuni Regulative broj 861/2007 o uvođenju evropskog

postupka za sporove male vrijednosti i Regulative o uvođenju postupka za evropski platni nalog broj 1896/2006.

IV. OBJAŠNENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju sadrži odredbe koje se odnose na usklađivanje sa Zakonom o upravnom postupku, promjenu, odnosno dopunu sredstava i predmeta izvršenja, sprovođenje izvršenja na osnovu mjenice kada su u pitanju fizička i pravna lica, pomoć policije, odlaganje izvršenja na predlog trećeg lica, vrijeme za koje se izvršenje odlaže, izvršenje na štednom ulogu, javno nadmetanje kod prodaje nepokretnosti, lica koja ne mogu biti kupci nepokretnosti na javnom nadmetanju, uklanjanje pokretnih stvari kod ispražnjenja i predaje nepokretnosti, predaju i oduzimanje djeteta i održavanje ličnih odnosa sa djetetom, kao i odredbe koje čine posebni dio zakona, a kojima je izvršeno usklađivanje sa predmetnim Regulativama Evropske unije.

Predloženom izmjenom člana 20 stav 2 izvršeno je usklađivanje Zakona o izvršenju i obezbjeđenju sa Zakonom o upravnom postupku u pogledu izvršnosti odluke donesene u upravnom postupku, dok je novim članom 27a predviđeno da će sud, odnosno javni izvršitelj, na predlog izvršnog povjerioca, donijeti rješenje o promjeni sredstava i predmeta izvršenja, odnosno o dopuni ranije predloženih sredstava i predmeta izvršenja, ako izvršenje nije moguće sprovesti sredstvima i na predmetima koji su već određeni. Razlog za navedeno rješenje je učestala praksa izvršnih povjerilaca da tokom izvršnog postupka predlažu da se već određeno sredstvo i predmet izvršenja promijene ili dopune, u kom slučaju se mora donijeti rješenje o promjeni, odnosno dopuni sredstava i predmeta izvršenja, koje nije predviđeno u važećem zakonu.

Odredba člana 43 stav 3 brisana je sa razloga što se prilikom svakog neuspjelog pokušaja dostavljanja na dostavnici konstatuju razlozi zbog kojih dostavljanje nije izvršeno, tako da sačinjavanje službene zabilješke o istom predstavlja bespotrebno opterećenje izvršnog postupka i ponavljanje onoga što je na dostavnici već navedeno.

U članu 53 stav 3 produžen je rok za dostavljanje odgovora na prigovor sa tri dana na pet dana iz razloga cjelishodnosti, jer su nerijetke situacije u kojima je rok od tri dana suviše kratak zbog velikog broja predmeta u kojima izvršni povjerilac treba da sačini i dostavi odgovor na prigovor, što je slučaj kod tzv. "komunalnih predmeta", a što onemogućava izvršnog povjerioca da se koristi svojim pravom na odgovor na prigovor.

Novim stavom u članu 61 dodato je uređeno sprovođenje izvršenja u slučaju kada je izvršenje određeno na osnovu mjenice, sve u cilju eliminisanja slučajeva da se izvršenje određeno na osnovu mjenice sprovodi odmah po donošenju rješenja o izvršenju, bez proteka roka od tri dana za dobrovoljno ispunjenje. U tom pravcu, predloženim rješenjem precizirano je da je banka dužna da, po rješenju o izvršenju donesenom na osnovu mjenice, izvrši blokadu novčanih sredstava na računu izvršnog dužnika, ali da prenos tih sredstava izvrši tek nakon prijema naloga (zaključka) javnog izvršitelja, koji će joj isti dostaviti u slučaju ako izvršni dužnik ne namiri potraživanje izvršnog povjerioca u ostavljenom roku. Ovakvim rješenjem onemogućavaju se zloupotrebe od strane izvršnih dužnika da, nakon prijema rješenja o izvršenju donesenog na osnovu mjenice, u ostavljenom roku podignu sredstva sa računa i time onemoguće naplatu potraživanja izvršnih dužnika. Na istovjetan način

dopunjen je i član 209 koji uređuje sprovođenje izvršenja na osnovu mjenice, u slučaju pravnih lica.

Izmjenama člana 64 unaprijeđene su odredbe kojima je uređena pomoć policije sudu, odnosno javnim izvršiteljima prilikom sprovođenja izvršenja, kako bi bili eliminisani eventualni pokušaji izvršnih dužnika upravljani na onemogućavanje izvršenja, a postupak izvršenja efikasniji, bez nepotrebnih odlaganja. U tom pravcu, predviđena je dužnost policije da na usmeni zahtjev suda, odnosno javnog izvršitelja pruži pomoć na mjestu gdje se sprovodi izvršenje, ako je sud ili javni izvršitelj spriječen u preduzimanju službene radnje prilikom sprovođenja izvršenja. U navedenom slučaju sud, odnosno javni izvršitelj dužan je da u roku od 48 časova usmeni zahtjev sačini u pisanoj formi i dostavi ga Upravi policije.

Izmjenama člana 72 koji se odnosi na odlaganje izvršenja na predlog trećeg lica stvorena je mogućnost da sud odloži izvršenje i na predlog trećeg lica koje je pokrenulo parnicu bez upućivanja suda, ako ocijeni da bi to lice izvršenjem pretrpjelo znatniju štetu, uz polaganje jemstva. Visina jemstva određuje se u zavisnosti od okolnosti svakog konkretnog slučaja.

Dopunom člana 74 koji se odnosi na vrijeme za koje se izvršenje odlaže na predlog izvršnog povjerioca, a u cilju sprječavanja odugovlačenja postupka izvršenja, definisano je da se izvršenje može odložiti najviše tri puta za vrijeme koje ne može biti ukupno duže od jedne godine.

Dopunom člana 135 precizirano je izvršenje radi naplate potraživanja na štednom ulogu izvršnog dužnika kao fizičkog lica, na način što je predviđeno da će se, u slučaju ako izvršni dužnik ima oročena sredstva kod banke, na dan isteka ugovora o oročavanju sredstava, odnosno na dan prijevremenog razročenja tih sredstava, ista prenijeti na račun izvršnog dužnika, radi izvršenja. Ovakvo rješenje je predviđeno u slučaju kada je izvršni dužnik pravno lice, pa je bilo neophodno urediti i slučajeve kada su u pitanju fizička lica, kao izvršni dužnici.

Dopunom člana 177, kojim je određeno ko ne može biti kupac nepokretnosti na osnovu javnog nadmetanja ili neposredne pogodbe, definisano je da pored navedenih lica u tom članu (izvršni dužnik, sudija, javni izvršitelj i lice zaposleno kod javnog izvršitelja ili drugo lice koje službeno učestvuje u postupku prodaje...), kupac nepokretnosti ne može biti ni osnivač, kao ni ovlašćeno lice kod izvršnog dužnika. Navedeno rješenje je predloženo radi sprječavanja eventualne zloupotrebe od strane osnivača izvršnog dužnika, koji bi se pojavio kao potencijalni kupac, jer su interesi izvršnog dužnika (privredno društvo) i njegovog osnivača istovjetni.

U članu 178 koji uređuje javno nadmetanje i dodjeljivanje nepokretnosti precizirana je dužnost suda, odnosno javnog izvršitelja da na javnom nadmetanju vodi računa da svako sljedeće povećanje cijene nepokretnosti ne bude nesrazmjerno sa posljednjom objavljenom cijenom te nepokretnosti.

Član 225 koji uređuje uklanjanje pokretnih stvari kod ispražnjenja i predaje nepokretnosti izmijenjen je radi otklanjanja problema i poteškoća sa kojima se susreću javni izvršitelji prilikom uklanjanja pokretnih stvari iz nepokretnosti koja se predaje izvršnom povjeriocu, odnosno kupcu nepokretnosti, što u znatnoj mjeri otežava sprovođenje izvršenja, izvršni postupak čini skupljim i bespotrebno ga odugovlači. S tim u vezi, predloženo je da će javni izvršitelj, ako prilikom izvršnih radnji ne bude prisutno nijedno od lica kome se mogu predati pokretne stvari, ostaviti stvari u nepokretnosti u kojoj se iste nalaze i pozvati lica kojima se stvari mogu predati da ih preuzmu u roku 15 dana od dana prijema poziva, uz istovremeno upozorenje da će, u slučaju nepreuzimanja tih stvari u ostavljenom roku ili davanja izjave da stvari ne žele da preuzmu, te stvari predati izvršnom povjeriocu, odnosno

kupcu nepokretnosti u vlasništvo, bez naknade. Navedena izmjena za posljedicu ima brisanje člana 226 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju.

Nadalje, izmijenjen je naziv poglavlja XXII tako da isto glasi: „Predaja i oduzimanje djeteta i održavanje ličnih odnosa sa djetetom“, jer se ovo poglavlje ne odnosi samo na predaju i oduzimanje djeteta, već i na održavanje ličnih odnosa sa djetetom. S tim u vezi, ovo poglavlje dopunjeno je sa nekoliko novih članova kojima je detaljno uređena predmetna materija, na koju potrebu je ukazala sudska praksa i potreba cjelovite zaštite svih prava i interesa djeteta, u skladu sa holističkim pristupom pravima djeteta.

Razlozi za uvođenje novog člana 238a proillizlaze iz činjenice da pitanje legitimacije za podnošenje predloga nije bilo regulisano, a postoji potreba da se ovo pitanje decidno reguliše zakonom, budući da je, zbog razloga procesne prirode, veoma značajno ko može podnijeti predlog za izvršenje. Prednje imajući u vidu činjenicu da je u izvršnom postupku jedno od osnovnih načela načelo formalnog legaliteta, što, između ostalog, znači da izvršni postupak može pokrenuti isključivo lice koje je prema izvršnoj ispravi aktivno legitimisano na pokretanje tog postupka. Međutim, kada su u pitanju postupci koji se odnose na predaju i oduzimanje djeteta, te lični kontakt djeteta sa drugim roditeljem, odstupa se od tog načela, budući da se taj postupak vodi u najboljem interesu djeteta, pa ga može pokrenuti i Centar za socijalni rad, iako izvršna isprava nije donijeta po njegovom zahtjevu.

Kako je zaštita najboljeg interesa djeteta neophodna kako prilikom određivanja, tako i prilikom sprovođenja izvršenja, to je u članu 238b propisana mogućnost suda da, u slučaju kada je to u najboljem interesu djeteta, zakaže ročište na koje će pozvati psihologa koga odredi organ starateljstva, a po potrebi i vještake odgovarajuće struke. Ovakav koncept postavljen je i u zakonskoj regulativi u regionu, kako u Republici Srbiji, tako i u Republici Hrvatskoj, a svakako je u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta, što mu daje nesumnjivi legitimitet.

Kada je u pitanju rješenje o izvršenju iz predloženog člana 239, koje se donosi na osnovu izvršne isprave – odluke suda, koja vrlo često nije kondemnatornog karaktera, mišljenja smo da je bilo neophodno decidno regulisati pitanje kada se to rješenje može donijeti. Osim toga, veoma je važno na pravi način regulisati pitanje roka predaje djeteta, budući da u važećoj zakonskoj regulativi rok za predaju iznosi 3 dana od dana dostavljanja rješenja, dok je predaja "odmah" predviđena samo izuzetno i regulisana je članom 241 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju. Ovako postavljeni rokovi ne omogućavaju pravilno sprovođenje izvršenja kada je u pitanju ostvarivanje ličnog kontakta između djeteta i drugog roditelja, budući da je izvršnom ispravom uvijek decidno utvrđeno vrijeme i mjesto kada se dijete treba predati drugom roditelju, tako da rok od 3 dana nema nikakav praktični značaj na sprovođenje izvršenja. Osim toga, neophodno je zakonom predvidjeti mogućnost predaje djeteta roditelju "odmah", ne samo u situacijama koje su predviđene članom 241 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju (kad sud utvrdi da su ugroženi život, zdravlje i psihofizički razvoj djeteta), već i u svakoj situaciji kada sud ocijeni da je to neophodno. Navedeno posebno sa razloga što se lični kontakt ne iscrpljuje u jednoj izvršnoj radnji, kao što je to slučaj sa predajom djeteta, već se isto rješenje izvršava dok god za to postoje zakonski uslovi i potreba prinudnog izvršenja.

Novim članom 239a propisana su sredstva izvršenja, i to: prinudno oduzimanje i predaja djeteta, novčana kazna i kazna zatvora, koja se mogu odrediti i sprovesti prema licu koje protivno nalogu suda odbija da preda dijete, licu koje otežava ili sprječava predaju djeteta, licu kod koga se dijete nalazi ili licu od čije volje zavisi predaja djeteta. Sud može mijenjati sredstva izvršenja dok se izvršenje ne

sprovede. Veoma je važno naglasiti da je višedecenijska sudska praksa u Crnoj Gori pokazala potpuno nedjelotvornim sredstvom izvršenja novčanu kaznu, budući da se vrlo često radi o toliko poremećenim odnosima između bivših supružnika, da isti novčanu kaznu ne doživljavaju kao sredstvo koje u bilo kom smislu narušava njihov koncept manipulacije djecom, tako da nastavljaju da na posredan ili neposredan način onemogućavaju lični kontakta djeteta sa drugim roditeljem. Ovo posebno pri činjenici da su vrlo često u pitanju roditelji kojima je dijete povjereno na dalju brigu, čuvanje i vaspitanje, koji formalno nijesu u radnom odnosu, a od imovine nemaju ništa, pa se novčana kazna ne može sprovesti, a ako su u radnom odnosu, onda se svakako mora voditi računa o visini njihovih primanja i zaštiti najboljeg interesa djeteta. Sa navedenih razloga se i u regionu pristupilo uvođenju novog sredstva izvršenja, a to je kazna zatvora. Ovo je jedno izuzetno važno pitanje, jer se radi o sredstvima izvršenja koja moraju biti na tom nivou strogoće da prvenstveno imaju efekat psihološke reakcije na izvršnog dužnika, sve u cilju efikasnog sprovođenja izvršenja i, s tim u vezi, zaštite najboljeg interesa djeteta. Dakle, važno je da sud ima ovlašćenja da, u zavisnosti od svake konkretne situacije, izrekne odgovarajuću mjeru, ukoliko izvršni dužnik nije spreman da postupi po njegovom nalogu, sve do konačnog sprovođenja izvršenja. Takođe, važno je da se sredstva izvršenja mogu odrediti i prema licu koje protivno nalogu suda odbija da preda dijete, licu koje otežava ili sprječava predaju djeteta, licu kod koga se dijete nalazi ili licu od čije volje zavisi predaja djeteta.

Članom 239b detaljno je uređeno određivanje i sprovođenje novčane kazne.

Izmijenjenim članom 241 uređeno je pitanje prinudnog oduzimanja i predaje djeteta. S tim u vezi, određeno je kada se pristupa oduzimanju i predaji djeteta, način prinudnog oduzimanja djeteta, tj. ko preduzima tu radnju i u čijem prisustvu, te koje su dužnosti psihologa koji prisustvuje navedenim radnjama.

Predlog člana 241a zasnovan je na jasnom pravljenju razlike između sprovođenja izvršenja kada je izvršnom dužniku naloženo da dijete preda u određenom roku i sprovođenja izvršenja kada je naloženo da se dijete preda odmah. Generalno, u izvršnom postupku važi načelo hitnosti. Međutim, vrlo često je to načelo nemoguće ispoštovati usljed neophodnosti poštovanja formalnosti, koje u ovoj vrsti postupka ne bi smjele stajati na putu efikasnom sprovođenju izvršenja. Ovo tim prije što se vrlo često u praksi dešava da se dijete nalazi kod nekog od rođaka, pa se, usljed odsutnosti izvršnog dužnika i potrebe dostavljanja rješenja o izvršenju istom, ne pristupa sprovođenju izvršenja.

U XXII-oj glavi Zakona o izvršenju i obezbjeđenju regulisano je pitanje predaje i oduzimanje djeteta, dok se u pogledu održavanja ličnih odnosa djeteta sa roditeljem sa kojim dijete ne živi izvršni postupak sprovodi u skladu sa načelnim pravnim stavom Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Crne Gore od 16.12.2016. godine. Iz tih razloga, zakon je dopunjen novim članom 241b, koji uređuje izvršenje radi održavanja ličnih kontakata sa djetetom. Posebno je važno što i u ovom postupku sud ima mogućnost da, prije donošenja rješenja o izvršenju radi ostvarivanja ličnog kontakta sa djetetom, zakaže ročište radi saslušanja stranaka i procjene svih okolnosti konkretnog slučaja, te da omogući djetetu da izrazi svoje mišljenje u skladu sa Evropskom konvencijom o pravima djeteta i Porodičnim zakonom.

Odredbama člana 21 ovog zakona, na predloženi način izvršeno je usklađivanje sa Regulativom o uvođenju evropskog naloga za izvršenje nespornih potraživanja broj 805/2004 od 21.04.2004. godine, Regulativom o uvođenju evropskog postupka za sporove male vrijednosti br. 861/2007 od 11.07.2007. godine i Regulativom o uvođenju postupka za evropski platni nalog br.1896/2006 od 12.12.2006. godine, kao

i Regulativom (EU) broj 2015/2421 od 16.12.2015.godine o izmjeni i dopuni Regulative broj 861/2007 o uvođenju evropskog postupka za sporove male vrijednosti i Regulative o uvođenju postupka za evropski platni nalog broj 1896/2006. čime su stvoreni svi neophodni uslovi za njihovu nesmetanu primjenu, nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

S tim u vezi, kada je u pitanju Regulativa o uvođenju evropskog naloga za izvršenje nespornih potraživanja broj 805/2004 od 21.04.2004. godine, određeni su organi nadležni za izdavanje potvrde o evropskom izvršnom nalogu za nesporna potraživanja, potvrde o izvršnosti sudskog poravnjanja, potvrde o izvršnosti druge javne isprave koja je izvršna u Crnoj Gori i potvrde o suspenziji ili ograničenju evropskog izvršnog naloga, način izdavanja navedenih potvrda, postupanje u slučaju ako je zahtjev za izdavanje potvrde odbijen, odnosno odbačen, pravo na prigovor protiv odluke o odbijanju, odnosno odbacivanju zahtjeva za izdavanje potvrde i nadležnost za odlučivanje po prigovoru, ispravljanje i ukidanje navedenih potvrda i, s tim u vezi, nadležnost za odlučivanje po zahtjevu za ispravljanje i ukidanje potvrde, te izvršenje na osnovu evropskog izvršnog naloga.

Kada je u pitanju Regulativa o uvođenju evropskog postupka za sporove male vrijednosti br. 861/2007 od 11.07.2007. godine (izmijenjena i dopunjena Regulativom (EU) broj 2015/2421 od 16.12.2015.godine), određeno je da se izvršna isprava donesena u evropskom postupku za sporove male vrijednosti izvršava u Crnoj Gori pod istim uslovima kao i domaća izvršna isprava, bez prethodnog sprovođenja posebnog postupka radi njenog priznanja i proglašenja izvršnosti, kao i u slučaju kad ta isprava nije snabdjevena klauzulom izvršnosti, propisana je nadležnost za odlučivanje i sprovođenje izvršenja na osnovu isprave donesene u evropskom postupku za sporove male vrijednosti, prevod te isprave, nadležnost za odlučivanje po predlogu za obustavu izvršenja na osnovu odluke donesene u evropskom postupku za sporove male vrijednosti, te nadležnost za odlučivanje po predlogu za odlaganje, odnosno ograničenje izvršenja na osnovu odluke donesene u evropskom postupku za sporove male vrijednosti.

U pogledu Regulative o uvođenju postupka za evropski platni nalog br.1896/2006 od 12.12.2006. godine (izmijenjena i dopunjena Regulativom (EU) broj 2015/2421 od 16.12.2015.godine), određeno je da evropski platni nalog koji je izdao sud u Crnoj Gori i koji je postao izvršan, predstavlja izvršnu ispravu na osnovu koje se u Crnoj Gori može zahtijevati izvršenje, da se evropski platni nalog koji je izdat u drugoj državi članici, a koji je postao izvršan, izvršava u Crnoj Gori pod istim uslovima kao i domaća izvršna isprava, bez prethodnog sprovođenja posebnog postupka radi njegovog priznanja i proglašenja izvršnosti, propisana je nadležnost za odlučivanje i sprovođenje izvršenja na osnovu evropskog platnog naloga, pravo na izjavljivanje prigovora, obaveza prevođenja, preispitivanje evropskog platnog naloga, nadležnost za odlučivanje po predlogu za obustavu izvršenja određenog na osnovu evropskog platnog naloga, te nadležnost za odlučivanje po predlozima iz člana 23 Regulative 1896/2006.

Novim članom 292a propisano je da će se postupci izvršenja i obezbjeđenja koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona završiti po ovom zakonu, da će se, u slučaju ako je do dana početka primjene ovog zakona donesena prvostepena odluka kojom se postupak pred sudom, odnosno javnim izvršiteljem završava, dalji postupak nastaviti po odredbama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju („Sluzbeni list CG”, br. 36/11, 28/14, 20/15 i 22/17), te da će se, ako poslije početka

primjene ovog zakona bude ukinuta odluka suda, odnosno javnog izvršitelja, dalji postupak sprovesti po odredbama ovog zakona.

Imajući u vidu da će Crna Gora moći da primjenjuje Regulative Evropske unije tek nakon pristupanja Evropskoj uniji, novim članom 295a propisano je da će se odredbe nove glave IIIa ovog zakona primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

V PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore.

PREGLED ODREDBI KOJE SE MIJENJAJU

Izvršnost odluke

Član 20

Sudska odluka je izvršna ako je postala pravosnažna i ako je protekao rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze izvršnog dužnika.

Odluka donesena u upravnom postupku izvršna je ako je postala konačna i ako je protekao rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze.

Rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze teče od dana dostavljanja odluke izvršnom dužniku.

Na osnovu odluke koja je u jednom dijelu postala izvršna, izvršenje se može odrediti samo u tom dijelu.

Izvršenje će se odrediti i na osnovu sudske odluke koja nije postala pravosnažna i odluke donesene u upravnom postupku koja nije postala konačna, ako je zakonom propisano da žalba ne zadržava izvršenje odluke.

IV. DOSTAVLJANJE

Načini dostavljanja

Član 43

Dostavljanje pismena koja proizilaze iz okvira rada javnog izvršitelja vrši se neposrednim predavanjem ili preko pošte. Potvrdu o izvršenom dostavljanju potpisuje primalac i lice koje vrši dostavljanje. Primalac će na dostavnici slovima napisati dan prijema.

Ako javni izvršitelj vrši dostavljanje sudskih pismena, u tom slučaju dostavljanje se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje parnični postupak, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Javni izvršitelj je dužan da svaki neuspjao pokušaj dostavljanja konstatuje službenom zabilješkom.

Odgovor na prigovor

Član 53

Prigovor protiv rješenja o izvršenju dostavlja se izvršnom povjeriocu.

Prigovor iz stava 1 ovog člana dostavlja javni izvršitelj, odnosno sud koji je donio rješenje koje se pobija prigovorom.

Izvršni povjerilac može, u roku od tri dana od dana dostavljanja prigovora, da podnese odgovor na prigovor.

VI. SPROVOĐENJE IZVRŠENJA

Izvršenje prije pravosnažnosti rješenja o izvršenju

Član 61

Izvršenje određeno na osnovu izvršne isprave sprovodi se prije pravosnažnosti rješenja o izvršenju, ako za pojedine izvršne radnje ovim zakonom nije drukčije određeno.

Izvršenje određeno na osnovu vjerodostojne isprave ne može se sprovesti prije pravosnažnosti rješenja o izvršenju, osim kad je izvršenje određeno na osnovu mjenice.

Pomoć policije

Član 64

Sud, odnosno javni izvršitelj je ovlašćen da udalji lice koje ometa sprovođenje izvršenja, a po potrebi i da zatraži pomoć od organa uprave nadležnog za poslove policije (u daljem tekstu: Uprava policije).

U slučaju nepostupanja Uprave policije po zahtjevu suda, odnosno javnog izvršitelja za pružanje pomoći u sprovođenju izvršenja, sud, odnosno javni izvršitelj je dužan da odmah o tome obavijesti ministarstvo nadležno za poslove policije.

Odlaganje izvršenja na predlog trećeg lica

Član 72

Sud može, na predlog trećeg lica koje je pokrenulo parnični postupak u smislu člana 67 stav 4 ovog zakona, rješenjem odložiti izvršenje, ako ocijeni da bi to lice pretrpjelo znatniju štetu i odrediti trećem licu da, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja, položi jemstvo u visini potraživanja.

Ako sud odloži izvršenje nenovčanog potraživanja uz uslov polaganja jemstva, visinu jemstva će odrediti imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja.

Vrijeme za koje se izvršenje odlaže

Član 74

Ako je izvršenje odloženo na predlog izvršnog povjerioca, sud, odnosno javni izvršitelj će odložiti izvršenje za vrijeme koje je izvršni povjerilac predložio.

Ako je izvršni povjerilac podnio predlog za odlaganje izvršenja u slučaju u kojem je zakonom predviđeno da se izvršenje ima tražiti u određenom roku, izvršenje se ne može odložiti za vrijeme duže od tog roka.

Ako se izvršenje odlaže na predlog izvršnog dužnika iz člana 71 stav 1 ovog zakona, sud izvršenje može odložiti do pravosnažnog okončanja parničnog ili drugog postupka.

Ako se izvršenje odlaže na predlog izvršnog dužnika iz člana 71 stav 2 ovog zakona, sud izvršenje može odložiti samo jednom za vrijeme koje ne može biti duže od 90 dana.

7. Izvršenje radi naplate na štednom ulogu i računu

Izvršenje radi naplate potraživanja na štednom ulogu

Član 135

Izvršenje radi naplate potraživanja na štednom ulogu vrši se zabranom i isplatom.

Izvršni povjerilac koji predlaže izvršenje radi naplate na štednom ulogu kod banke dužan je da navede podatke o štednom ulogu, kao i broj računa i naziv banke kod koje izvršni dužnik ima štedni ulog.

Ako izvršni povjerilac ne dostavi potrebne podatke iz stava 2 ovog člana, javni izvršitelj može zatražiti podatke od banke kod koje se vodi štedni ulog, a koju je izvršni povjerilac dužan da naznači u svom predlogu.

Banka iz stava 3 ovog člana, dužna je da javnom izvršitelju, bez odlaganja, pruži tražene podatke i ne smije da obavijesti izvršnog dužnika da su ti podaci traženi.

Smatra se da je zabrana na štednom ulogu sprovedena danom i časom dostavljanja rješenja o zabrani banci kod koje se vodi štedni ulog.

Javni izvršitelj će rješenje o zabrani na štednom ulogu dostaviti izvršnom dužniku tek kad banka kod koje se vodi njegov štedni ulog obavijesti javnog izvršitelja da je sprovedena zabrana.

Namirenje izvršnog povjerioca izvršiće se u skladu sa čl. 104 do 125 ovog zakona.

Ko ne može biti kupac

Član 177

Kupac ne može biti, ni na osnovu javnog nadmetanja, niti na osnovu neposredne pogodbe, izvršni dužnik, sudija, javni izvršitelj i lice zaposleno kod javnog izvršitelja ili drugo lice koje službeno učestvuje u postupku prodaje, kao ni lice koje je njihov srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, bračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stepena, staralac, usvojenik ili usvojlac i lice koje po zakonu ne može steći nepokretnost koja je predmet izvršenja.

Javno nadmetanje i dodjeljivanje nepokretnosti

Član 178

Javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti pristupa se kad se utvrdi da su ispunjeni uslovi za prodaju.

Javno nadmetanje počinje objavljivanjem početne cijene nepokretnosti. Ako najmanje jedan učesnik prihvati objavljenu cijenu, objavljuje se sljedeća koja je viša od prethodne. Ovaj postupak se ponavlja sve dok posljednja objavljena cijena ostane neprihvaćena.

Javno nadmetanje se zaključuje neposredno poslije neprihvatanja posljednje objavljene cijene.

Nakon zaključenja javnog nadmetanja i eventualnog izjašnjenja o pravu preče kupovine, javni izvršitelj objavljuje koji je ponuđač ponudio najveću cijenu i tom ponuđaču dodjeljuje nepokretnost.

Javni izvršitelj donosi zaključak o dodjeljivanju nepokretnosti prodate javnim nadmetanjem koji se dostavlja svim licima kojima se dostavlja zaključak o prodaji nepokretnosti, kao i svim učesnicima u nadmetanju.

O javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti vodi se zapisnik.

Sprovođenje izvršenja

Član 209

Nakon prijema rješenja o izvršenju organizacija za prinudnu naplatu identifikuje banke i račune koje izvršni dužnik ima za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija i za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija, i to po nazivu banke, matičnom broju izvršnog dužnika ili poreskom identifikacionom broju izvršnog dužnika i, bez odlaganja, nalaže bankama da izvrše blokadu svih tih računa i dostave podatke o stanju sredstava na tim računima.

Od momenta prijema naloga za blokadu računa izvršnog dužnika do blokade tog računa, kao i za vrijeme trajanja blokade, sredstva na računu izvršnog dužnika ne mogu se koristiti za izvršavanje transfera, osim za izvršavanje transfera zbog kojih su blokirana.

Banke ne mogu otvarati nove račune izvršnom dužniku dok traje postupak izvršenja na njegovim novčanim sredstvima.

Banka je dužna da, bez odlaganja, izvrši prenos sredstava po nalogu organizacije za prinudnu naplatu na račun izvršnog povjerioca, odnosno na poseban račun javnog izvršitelja i da o tome obavijesti organizaciju za prinudnu naplatu, bez odlaganja.

Bliži način sprovođenja izvršenja na novčanim sredstvima koja se vode na računu izvršnog dužnika propisuje organ državne uprave nadležan za poslove finansija.

Za sprovođenje izvršenja na novčanim sredstvima koja se vode na računu izvršnog dužnika organizacija za prinudnu naplatu naplaćuje naknadu, u visini i na način koji utvrđuje posebnim aktom, na koji saglasnost daje Vlada.

Uklanjanje pokretnih stvari

Član 225

Pokretne stvari koje treba ukloniti predaju se izvršnom dužniku, a ako izvršni dužnik nije prisutan, odraslom članu njegovog domaćinstva ili njegovom punomoćniku.

Ako prilikom preduzimanja izvršnih radnji nije prisutno ni jedno od lica kojima se stvari mogu predati ili ta lica neće da ih prime, javni izvršitelj će stvari predati na čuvanje drugom licu ili izvršnom povjeriocu, o trošku izvršnog dužnika, o čemu će sačiniti zapisnik.

O predaji drugom licu i troškovima čuvanja stvari javni izvršitelj će dostaviti obavještenje izvršnom dužniku i ostaviti mu primjeren rok u kojem može tražiti da mu se stvari vrate, nakon što naknadi troškove čuvanja stvari.

Uz obavještenje iz stava 3 ovog člana, javni izvršitelj će upozoriti izvršnog dužnika da će nakon isteka određenog roka stvari biti prodane i da će se iz prodajne cijene namiriti troškovi čuvanja i prodaje stvari.

Prodaja pokretnih stvari

Član 226

Javni izvršitelj će odrediti zaključkom prodaju stvari za račun izvršnog dužnika, ako izvršni dužnik u ostavljenom roku ne zatraži njihovu predaju i ne naknadi troškove čuvanja.

Dio cijene postignut prodajom koji preostane nakon podmirenja troškova čuvanja i prodaje stvari polaže se kod javnog izvršitelja u korist izvršnog dužnika.

Prodaja stvari vrši se u skladu sa čl. 93 do 96 ovog zakona.

XXII. PREDAJA I ODUZIMANJE DJETETA

Način sprovođenja izvršenja

Član 239

Prilikom sprovođenja izvršenja sud posebno vodi računa o potrebi da se u najvećoj mjeri zaštiti interes djeteta.

Sud će rješenjem o izvršenju izvršnom dužniku ostaviti rok od tri dana od dana dostavljanja rješenja da preda dijete roditelju ili drugom licu, odnosno ustanovi kojoj je dijete povjereno na čuvanje i vaspitanje, pod prijetnjom izricanja novčane kazne.

Novčana kazna se izriče i njeno izvršenje sprovodi u skladu sa članom 230 ovog zakona.

Ako se izvršenje nije moglo sprovesti izricanjem i izvršenjem odluke o novčanoj kazni, izvršenje će se sprovesti oduzimanjem djeteta od lica kod koga se dijete nalazi i predajom djeteta roditelju, odnosno drugom licu ili ustanovi kojoj je ovo dijete povjereno na čuvanje i vaspitanje.

U postupku izvršenja sud će zahtijevati pomoć organa starateljstva.

Oduzimanje djeteta

Član 241

Izuzetno od člana 239 st. 2, 3 i 4 ovog zakona, u slučaju kad utvrdi da je ugrožen život, zdravlje ili psihofizički razvoj djeteta, sud će, bez prethodno ostavljenog roka za predaju i izricanje i izvršenje novčane kazne, sprovesti izvršenje, tako što će oduzeti dijete i predati ga roditelju ili drugom licu, odnosno ustanovi kojoj je dijete povjereno na čuvanje i vaspitanje.

Izvršenje iz stava 1 ovog člana sprovodi se u saradnji sa organom starateljstva.

U predlogu za izvršenje radi predaje djeteta ne mora biti naznačeno sredstvo izvršenja, a ako je naznačeno, sud nije vezan predlogom stranke.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

ПОДГОРИЦА

Примљено: 11/07-2018			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
01-019-	5323/18		

Број: 02-03-10875/1

Подгорица, 10. јул 2018. године

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
- н/р министра, г-дина Зорана Паžина-

Поштовани господине Паžину,

На основу Вашег акта, број: 01-019-5323/18 од 19. јуна 2018. године, којим се тражи мишљење на текст *Предлога закона о измјенaма и допунaма Закона о извршењу и обезбјеђењу*, Министарство финансија даје слjedeће

МИШЉЕЊЕ

Поводом достављеног Предлога закона и припремљени Извјештај о спроведеној анализи процјене утицаја прописа, са аспекта импликација на пословни амбијент, немамо примједби.

На основу увида у достављени текст и Извјештај о спроведеној анализи процјене утицаја прописа, утврђено је да за имплементацију овог Закона није потребно обезбједити додатна финансијска средства у буџету Црне Горе.

Шодно наведеном, Министарство финансија даје сагласност на *Предлог закона о измјенaма и допунaма Закона о извршењу и обезбјеђењу*.

С поштовањем,



МИНИСТАР
Дарко Радуновић

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ	MINISTARSTVO PRAVDE
NAZIV PROPISA	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju
1. Definisanje problema <ul style="list-style-type: none"> - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? 	
<p>Izmjene i dopune Zakona o izvršenju i obezbjeđenju bile su neophodne, radi njegovog usklađivanja sa Regulativom Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 805/2004 od 21.04.2004. godine o uvođenju evropskog naloga za izvršenje nespornih potraživanja, Regulativom Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 861/2007. od 11.07.2007. godine o uvođenju evropskog postupka za sporove male vrijednosti, i Regulativom (EZ) br. 1896/2006 Evropskog parlamenta i Savjeta od 12.12.2006. godine o uvođenju postupka za evropski platni nalog, kako bi se stvorili potrebni uslovi za njihovu nesmetanu primjenu, nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.</p> <p>Pored potrebe za usklađivanjem sa predmetnim Regulativama, neophodno je bilo pojedine odredbe zakona izmijeniti i dopuniti, radi usklađivanja sa drugim zakonima i otklanjanja nedoumica i problema u praktičnoj primjeni.</p>	
2. Ciljevi <ul style="list-style-type: none"> - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. 	
<p>Cilj izmjena i dopuna ovog zakona je, njegovo usklađivanje sa navedenim Regulativama Evropskog parlamenta i Savjeta, radi stvaranja uslova za njihovu nesmetanu primjenu, nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.</p> <p>Predloženim Zakonom izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o upravnom postupku i unaprijeđena su postojeća zakonska rješenja koja se odnose na: dopunu sredstava i predmeta izvršenja, sprovođenje izvršenja na osnovu mjenice kada su u pitanju fizička i pravna lica, pomoć policije kod sprovođenja izvršenja, odlaganje izvršenja na predlog trećeg lica, vrijeme za koje se odlaže izvršenje, izvršenje na štednom ulogu, javno nadmetanje kod prodaje nepokretnosti, lica koja ne mogu biti kupci nepkretnosti na javnom nadmetanju, uklanjanje pokretnih stvari kod ispražnjenja i predaje nepokretnosti, predaja i oduzimanje djeteta i održavanje ličnih odnosa sa djetetom.</p>	
3. Opcije <ul style="list-style-type: none"> - Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa). - Obrazložiti preferiranu opciju? 	
<p>Obaveza donošenja ovog propisa proizilazi iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (2018-2020) i Programa rada Vlade Crne Gore za IV kvartal 2018. godine.</p>	
4. Analiza uticaja <ul style="list-style-type: none"> - Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne. - Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim 	

preduzećima)

- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti,
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija;
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Predložena rješenja pozitivno će uticati na građane i privredu, zbog unaprjeđenja postupka izvršenja, a očekuje se da će isti imati pozitivan uticaj na efikasnost funkcionisanja građansko pravnog izvršenja.

Nova rješenja u zakonu koja se odnose na sprovođenje izvršenja na osnovu rješenja o izvršenju donesenog na osnovu mjenice, prema kojim banka prethodno blokira račun izvršnog dužnika, dok se prenos sredstava sa računa vrši tek po naknadnom nalogu javnog izvršitelja, kao i izvršenja koja se odnose na izvršenje na štednom nalogu izvršnog dužnika, kao fizičkog lica na dan isteka roka o oročavanju sredstava ili prijevremenog razročenja sredstava, nesumnjivo će doprinijeti izvjesnijoj i efikasnijoj naplati potraživanja izvršnih povjerilaca, i stvaranju povoljnijeg ambijenta za investiciona ulaganja, koja su posebno važna za Crnu Goru.

Unaprjeđenjem zakonskih rješenja kod predaje i oduzimanja djeteta i održavanja ličnih odnosa sa djetetom, pozitivno će se odraziti na prava i interese djece, budući da se postupci oduzimanja i predaje djeteta vode u najboljem interesu djeteta, radi održavanja njihovog kontakta sa drugim roditeljem. Propisana sredstva izvršenja će doprinijeti efikasnijem sprovođenju izvršenja, a posebno će kazna zatvora kao sredstvo izvršenja imati prvenstveno efekat psihološke reakcije na izvršnog dužnika, u cilju efikasnog sprovođenja izvršenja i zaštite najboljeg interesa djeteta.

Ovim rješenjima neće se proizvesti dodatni troškovi za građane i privredu.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?;
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti;
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti;
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?;
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?;
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?;
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda;
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti;
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?;
- Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.

Za implementaciju ovog propisa nije potrebno obezbjeđivati finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore za narednu godinu, a nije predviđeno ni donošenje podzakonskih akata koji bi proizveli dodatne troškove u Budžetu Crne Gore.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako;
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije);
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni, Obrazložiti

U izradi ovog propisa nije bilo neophodno koristiti eksternu ekspertizu. Bio je upućen javni poziv za konsultovanje zainteresovanoj javnosti, političkim i drugim organizacijama i nevladinim organizacijama, prije početka izrade zakona, a i nakon izrade nacrta zakona putem javne rasprave. Predlozi i sugestije dostavljeni su od Udruženja banaka Crne Gore, Kristine Perazić, službenika Kancelarije za evropske integracije, kao i od Komore javnih izvršitelja.

Predlog Udruženja banaka CG, da se dopuni član ovog zakona kojim je uređeno izvršenje radi naplate potraživanja na štednom ulogu fizičkog lica kao izvršnog dužnika, na način kako je to uređeno u slučaju pravnih lica i preduzetnika, prihvaćen je, pa je u tom pravcu propisano da je, ako izvršni dužnik ima oročena sredstva kod banke, banka dužna da, na dan isteka ugovora o oročavanju sredstava, odnosno na dan prijevremenog razročenja tih sredstava, ta sredstva prenese na račun izvršnog dužnika, radi izvršenja. Ovakvim rješenjem eliminiše se mogućnost da fizičko lice kao izvršni dužnik prema kome se sprovodi izvršenje, raspolaže novčanim sredstvima nakon isteka ugovora o oročavanju sredstava, odnosno nakon prijevremenog razročenja tih sredstava, čime bi onemogućio prinudno izvršenje.

Prihvaćen je predlog Komore javnih izvršitelja, da se dopuni član ovog zakona koji uređuje izvršenje određeno na osnovu mjenice kao vjerodostojne isprave kada su u pitanju fizička lica kao izvršni dužnici, pa je u tom pravcu precizirano da je banka dužna da po rješenju o izvršenju izvrši blokadu novčanih sredstava na računu izvršnog dužnika, a da prenos novčanih sredstava izvrši po nalogu javnog izvršitelja. Navedeno sa razloga kako bi se onemogućio izvršni dužnik da nakon prijema rješenja o izvršenju na osnovu mjenice, u ostavljenom roku, raspolaže novčanim sredstvima koja ima na računu i time onemogućí naplatu potraživanja izvršnih povjerilaca. Dakle, eliminisana je mogućnost za zloupotrebe od strane izvršnog dužnika. Na isti način dopunjen je i član ovog zakona koji uređuje sprovođenje izvršenja na osnovu mjenice kod pravnih lica.

7: Monitoring i evaluacija


- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Nema potencijalnih prepreka za implementaciju ovog propisa. Do početka primjene dijela ovog propisa koji se odnosi na usklađenost sa Regulativama Evropske unije organizovaće se obuke za sudije i javne izvršitelje, radi potpunog osposobljavanja za nesmetanu primjenu regulativa, nakon ulaska Crne Gore u Evropsku uniju.

Glavni indikatori sa kojim će se mjeriti ispunjenje ciljeva ovog zakona su rezultati primjene zakona, kako na nacionalnom nivou, tako i na međunarodnom prilikom ostvarivanja međunarodne saradnje ulaskom Crne Gore u Evropsku uniju.

Ministarstvo pravde je zaduženo za sprovođenje i primjenu ovog zakona.

Podgorica,
19.06.2018. godine





Vlada Crne Gore
Kabinet predsjednika
Kancelarija za evropske integracije

Br: 01-004-1859/2

Podgorica, 14. decembar 2018. godine

MINISTARSTVO PRAVDE
n/r ministru Zoranu Pažinu

Poštovani gospodine Pažin,

Dopisom broj 01-019-14271/18 od 14. decembra 2018. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 3/12, 31/15, 48/17 i 62/18) Kancelarija za evropske integracije je saglasna sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,



- Sačinila: Mira Radulović, šef Grupe *MR*
- Odobrila: Nevenka Vulićević, načelnik Odsjeka *NV*

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

		Identifikacioni broj Izjave	MP-IU/PZ/18/10
1. Naziv nacrta/predloga propisa			
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju		
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Enforcement and Securing of Claims		
2. Podaci o obrađivaču propisa			
a) Organ državne uprave koji priprema propis			
Organ državne uprave	Ministarstvo pravde		
- Sektor/odsjek	Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Ibrahim Smailović, generalni direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor Tel. 407-507, e-mail ibrahim.smailovic@mpa.gov.me		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Marina Miranović, načelnik Direkcije za građansko zakonodavstvo Tel. 407-506, e-mail marina.miranovic@mpa.gov.me		
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa			
- Naziv pravnog lica	/		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis			
- Organi	Sud, javni izvršitelji		
4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)			
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis			
Glava VII, Pravda, sloboda i bezbjednost, član 80, Jačanje institucija i vladavine prava			
b) Stepent ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
/			
5. Veza nacrta/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)			
- PPCG za period	2018-2020		
- Poglavlje, potpoglavlje	Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbjednost 2 Planovi i potrebe 2.2 Zakonodavni okvir C.1) Pravosudna saradnja u građanskim stvarima		
- Rok za donošenje propisa	IV kvartal 2018		
- Napomena			
6. Usklađenost nacrta/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije			
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije			
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.			
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije			
32004R0805			
Regulativa (EZ) Evropskog parlamenta i Savjeta broj 805/2004 od 21. aprila 2004. godine o uvođenju evropskog naloga za izvršenje nespornih potraživanja / Regulation (EC) No 805/2004 of the European			

Parliament and of the Council of 21 April 2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims, OJ L 143, 30.4.2004.

Potpuno usklađeno / Fully harmonized

32007R0861

Regulativa (EZ) Evropskog parlamenta i Savjeta broj 861/2007 od 11. jula 2007. godine o uvođenju evropskog postupka za sporove male vrijednosti / Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure, OJ L 199, 31.7.2007

Potpuno usklađeno / Fully harmonized

32015R2421

Regulativa (EU) 2015/2421 Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. decembra 2015. godine o izmjenama i dopunama Regulative (EZ) broj 861/2007 o uvođenju postupka za sporove male vrijednosti i Regulative (EZ) broj 1896/2006 o uvođenju postupka za evropski platni nalog / Regulation (EU) 2015/2421 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Regulation (EC) No 861/2007 establishing European Small Claims Procedure and Regulation (EC) No 1896/2006 creating a European order for payment procedure, OJ L 341, 24.12.2015

Potpuno usklađeno / Fully harmonized

32006R1896

Regulativa (EZ) Evropskog parlamenta i Savjeta broj 1896/2006 od 12. decembra 2006. godine o uvođenju postupka za evropski platni nalog / Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure, OJ L 399, 30.12.2006

Potpuno usklađeno / Fully harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Navedeni izvori prava EU prevedeni su na crnogorski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju preveden je na engleski jezik.

11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti konsultanata

Potpis / ovlašteno lice obradivača propisa

Potpis / glavni pregovarač

Datum:

Datum:

Prilog obrasca:

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MP-TU/PZ/18/10		MP-IU/PZ/18/10		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Regulativa (EZ) Evropskog parlamenta i Savjeta broj 805/2004 od 21. aprila 2004. godine o uvođenju evropskog naloga za izvršenje nespornih potraživanja - 32004R0805				
Regulativa (EZ) Evropskog parlamenta i Savjeta broj 861/2007 od 11. jula 2007. godine o uvođenju evropskog postupka za sporove male vrijednosti - 32007R861				
Regulativa (EZ) Evropskog parlamenta i Savjeta broj 1896/2006 od 12. decembra 2006. godine o uvođenju postupka za evropski platni nalog – 32006R1896				
Regulativa (EU) 2015/2421 Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. decembra 2015. godine o izmjenama i dopunama Regulative (EZ) broj 861/2007 o uvođenju postupka za sporove male vrijednosti i Regulative (EZ) broj 1896/2006 o uvođenju postupka za evropski platni nalog - 32015R2421				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Enforcement and Securing of Claims		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpunosti
Regulativa (EZ) broj 805/2004				
<p align="center">POGLAVLJE I SADRŽAJ, PODRUČJE PRIMJENE I ZNAČENJE IZRAZA Član 1 Predmet</p> <p>Predmet ove Regulative je uvođenje Evropskog naloga za izvršenje za nesporna potraživanja, kako bi se, predviđanjem minimalnih standard obezbijedio slobodni protok presuda, sudskih poravnjenja i vjerodostojnih isprava kroz sve države</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji	

<p>članice bez potrebe da se u državi članici izvršenja pokreću posredni postupci prije priznavanja i izvršenja</p>				
<p>Član 2 Područje primjene</p> <p>1. Ova Regulativa primjenjuje se u građanskim i privrednim stvarima, bez obzira na vrstu suda ili tribunala. Ona se ne primjenjuje, naročito, na stvari vezane za javne prihode, carine ili administrativne stvari niti na odgovornost države za činjenje ili nečinjenje pri vršenju ovlašćenja države (acta iure imperii).</p> <p>2. Ova Regulativa ne primjenjuje se na:</p> <p>(a) status ili pravnu sposobnost fizičkih lica, imovinska prava koja potiču iz bračnih odnosa, oporuka i nasljeđivanja;</p> <p>(b) stečaj, postupke koji se odnose na likvidaciju nesolventnih privrednih društava ili drugih pravnih lica, sudskim poravnanjima, postupcima prisilnog poravnanja i sličnim postupcima;</p> <p>(c) socijalno osiguranje;</p> <p>(d) arbitažu.</p> <p>3. U ovoj Regulativi izraz „država članica” znači države članice, osim Danske.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p>Član 3 Izvršni dokumenti koji treba da se potvrde kao evropski nalog za izvršenje</p> <p>1. Ova Regulativa se primjenjuje se na sudske odluke, sudska poravnanja i vjerodostojne isprave koje se odnose na nesporna potraživanja.</p> <p>Potraživanje se smatra nespornim ako:</p> <p>(a) se dužnik izričito saglasio sa potraživanjem tako što ga je priznao ili putem poravnanja koje je potvrdio sud ili je sklopljeno pred sudom tokom postupka; ili</p> <p>(b) dužnik nikada nije osporio potraživanje, u skladu sa odgovarajućim procesnim pravilima, prema pravu države članice porijekla, u toku sudskog postupka; ili</p> <p>(c) dužnik nije došao na ročište ili nije imao zastupnika na ročištu o predmetnom potraživanju, nakon što je prvobitno osporio potraživanje tokom sudskog postupka,</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	

<p>pod uslovom da takvo postupanje podrazumijeva prećutno priznavanje potraživanja ili činjenica koje navodi povjerilac u skladu s pravom države članice porijekla; ili (d) dužnik izričito prihvata potraživanju u vjerodostojnoj ispravi.</p> <p>2. Ova Regulatorna primjenjuje se i na odluke donesene nakon ispitivanja sudske odluke, sudskog poravnania ili vjerodostojne isprave koje su potvrđene kao evropski nalog za izvršenje</p>				
<p>Član 4 Značenje izraza Za svrhe ove Regulatorne, podrazumijeva se da:</p> <p>1. „sudska odluka“ znači svaka sudska odluka koju donese sud ili tribunal države članice, bez obzira na njen naziv, uključujući dekret, nalog, odluku ili rješenje o izvršenju, te utvrđivanje troškova ili izdataka koje utvrđuje službenik suda;</p> <p>2. „potraživanje“ znači zahtjev za isplatu određenog novčanog iznosa koji je dospio ili za koji se datum dospeljeća navodi u sudskoj odluci, sudskom poravnanju ili u vjerodostojnoj ispravi;</p> <p>3. „vjerodostojna isprava“ znači:</p> <p>(a) isprava koja je službeno sastavljena ili registrovana kao vjerodostojna isprava i čija se vjerodostojnost:</p> <p>i. odnosi na potpis i sadržaj isprave; i</p> <p>ii. utvrđuje od strane državnog organa ili nekog drugog tijela koje je u tu svrhu ovlastila država članica iz koje isprava potiče;</p> <p>ili</p> <p>(b) sporazum u vezi sa obvezama izdržavanja, sklopljen kod administrativnih organa ili koji su ona potvrdila;</p> <p>4. „država članica porijekla“ znači država članica u kojoj je donesena sudska odluka, u kojoj je odobreno ili zaključeno sudsko poravnanje ili u kojoj je sastavljena ili registrovana vjerodostojna isprava koja mora biti potvrđena kao evropski nalog za izvršenje;</p> <p>5. „država članica izvršenja“ znači država članica u kojoj se</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	

<p>traži izvršenje sudske odluke, sudskog poravnanja ili vjerodostojne isprave potvrđene kao evropski nalog za izvršenje;</p> <p>6. „sud porijekla“ znači sud ili tribunal pred kojim se vodio postupak u trenutku ispunjavanja uslova iz člana 3. stav 1. tačke (a), (b) ili (c);</p> <p>7. u Švedskoj, u skraćenom postupku u vezi s platnim nalozima (betalningsföreläggande) izraz „sud“ uključuje švedsku službu za izvršenje (kronofogdemyndighet).</p>				
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE II EVROPSKI NALOG ZA IZVRŠENJE Član 5 Ukidanje delibacionog postupka</p> <p>Sudska odluka koja je potvrđena kao evropski nalog za izvršenje u državama članicama porijekla, priznaje se i izvršna je u drugim državama članicama bez potrebe potvrđivanja izvršnosti i bez mogućnosti osporavanja njenog priznavanja.</p>	<p style="text-align: center;">Izvršenje na osnovu evropskog izvršnog naloga Član 291g</p> <p>Izvršna isprava koja je u drugoj državi članici Evropske unije (u daljem tekstu: država članica) potvrđena u skladu sa Regulativom 805/2004 kao evropski izvršni nalog, izvršava se u Crnoj Gori pod istim uslovima kao i domaća izvršna isprava, bez prethodnog sprovođenja posebnog postupka radi priznanja te isprave i proglašenja njene izvršnosti.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p style="text-align: center;">Član 6</p> <p>Uslovi za potvrđivanje evropskog naloga za izvršenje</p> <p>1. Sudska odluka o nespornom potraživanju, donesena u državi članici, potvrđuje se kao evropski nalog za izvršenje na prijedlog za potvrđivanje, upućen u bilo koje doba sudu porijekla:</p> <p>(a) ako je sudska odluka izvršna u državi članici porijekla; i</p> <p>(b) ako sudska odluka nije u sukobu s pravilima o nadležnosti iz dijelova 3 i 6 poglavlja II Regulative (EZ) br. 44/2001; i</p> <p>(c) ako sudski postupak u državi članici porijekla zadovoljava uslove iz poglavlja III, kada je potraživanje nesporno u smislu člana 3 stav 1 tačke (b) ili (c); i</p> <p>(d) ako je sudska odluka donesena u državi članici prebivališta dužnika u smislu člana 59 Regulative (EZ) br. 44/2001, u slučajevima u kojima:</p> <p>— je potraživanje nesporno u smislu člana 3 stav 1 tačke (b) ili (c), i</p> <p>— se odnosi na ugovor koji je zaključilo lice, potrošač, za potrebe za koje se može smatrati da su izvan opsega</p>	<p style="text-align: center;">Nadležnost za potvrđivanje domaće izvršne isprave kao evropskog izvršnog naloga Član 291a</p> <p>Osnovni sud, odnosno Privredni sud Crne Gore nadležan je za izdavanje potvrda iz Regulative o uvođenju evropskog naloga za izvršenje nespornih potraživanja (EZ) br. 805/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. aprila 2004. godine (u daljem tekstu: Regulativa 805/2004), i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potvrde o evropskom izvršnom nalogu za nesporna potraživanja, u smislu člana 9 stav 1 Regulative; - potvrde o izvršnosti sudskog poravnanja, u smislu člana 24 stav 1 Regulative; - potvrde o izvršnosti druge javne isprave koja je izvršna u Crnoj Gori, u smislu i člana 25 stav 1 Regulative i - potvrde o suspenziji ili ograničenju evropskog izvršnog naloga, u smislu člana 6 st. 2 i 3 Regulative. <p>Osnovni sud je nadležan za izdavanje potvrde iz stava 1 ovog člana, koja se odnosi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izvršnu ispravu koju je donio taj sud; 	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>njegovog poslovanja ili zanimanja, i</p> <p>— je dužnik potrošač.</p> <p>2. Ako je sudska odluka potvrđena kao evropski nalog za izvršenje prestala da bude izvršna ili je njena izvršnost suspendovana ili ograničena, na prijedlog upućen u bilo koje doba sudu porijekla, izdaje se potvrda u kojoj se naznačava suspenzija ili ograničenje izvršnosti u obliku standardnog obrasca iz Priloga IV.</p> <p>3. Bez obzira na član 12 stav 2, kada se donese rješenje nakon osporavanja sudske odluke potvrđene kao evropski nalog za izvršenje u skladu sa stavom 1 ovog člana, po podnošenju prijedloga u bilo koje vrijeme, izdaje se zamjenska potvrda na standardnom obrascu iz Priloga V, pod uslovom da je rješenje nakon osporavanja sudske odluke izvršno u državi članici porijekla.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - poravnanje koje je zaključeno pred tim sudom; - izvršnu ispravu koju je donio notar imenovan za službeno područje tog suda; - izvršnu ispravu koju je donio javni izvršitelj imenovan za službeno područje tog suda i - javnu ispravu koja ima svojstvo izvršne isprave u Crnoj Gori i koja je izdata na službenom području tog suda. <p>Privredni sud Crne Gore je nadležan za izdavanje potvrde iz stava 1 ovog člana koja se odnosi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izvršnu ispravu koju je donio taj sud, i - poravnanje koje je zaključeno pred tim sudom. <p>Po zahtjevu za izdavanje potvrda iz stava 1 al. 1 do 4 ovog člana odlučuje sudija pojedinac.</p> <p style="text-align: center;">Odlučivanje po zahtjevu za izdavanje potvrde Član 291b</p> <p>Potvrdu iz člana 9 stav 1, člana 24 stav 1, člana 25 stav 1 i člana 6 stav 3 Regulative 805/2004 sud izdaje bez prethodnog saslušanja izvršnog dužnika.</p> <p>Prepis potvrde iz stava 1 ovog člana sud će dostaviti izvršnom dužniku.</p> <p>Ako sud odbaci ili odbije zahtjev za izdavanje potvrde stava 1 ovog člana, rješenje o odbacivanju, odnosno odbijanju zahtjeva dostaviće samo podnosiocu zahtjeva.</p> <p>Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana, podnosilac zahtjeva može izjaviti prigovor u roku od 5 dana od dana dostavljanja rješenja.</p> <p>Po prigovoru iz stava 4 ovog člana odlučuje vijeće suda koji je donio rješenje o odbacivanju, odnosno odbijanju zahtjeva za izdavanje potvrde.</p> <p>Na postupak po prigovoru iz stava 4 ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje prigovor protiv rješenja kojim je predlog za izvršenje odbačen ili odbijen.</p>			
---	--	--	--	--

<p style="text-align: center;">Član 7</p> <p>Troškovi povezani sa sudskim postupkom Ako sudska odluka uključuje izvršnu odluku o iznosu troškova povezanih sa sudskim postupkom, uključujući i kamate, ona se potvrđuje kao evropski nalog za izvršenje i s obzirom na troškove, osim ako je dužnik posebno osporio svoju obavezu podmirivanja takvih troškova tokom sudskog postupka, u skladu s pravom države članice porijekla.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>Djelimična potvrda evropskog naloga za izvršenje Ako samo neki dijelovi sudske odluke ispunjavaju uslove postavljene ovom Regulativom, za te se dijelove izdaje djelimična potvrda evropskog naloga za izvršenje.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p style="text-align: center;">Član 9</p> <p>Izdavanje potvrde evropskog naloga za izvršenje</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potvrda evropskog naloga za izvršenje izdaje se u obliku standardnog obrasca iz Priloga I. 2. Potvrda evropskog naloga za izvršenje izdaje se na jeziku na kome je sastavljena sudska odluka. 	<p style="text-align: center;">Nadležnost za potvrđivanje domaće izvršne isprave kao evropskog izvršnog naloga Član 291a</p> <p>Osnovni sud, odnosno Privredni sud Crne Gore nadležan je za izdavanje potvrda iz Regulative o uvođenju evropskog naloga za izvršenje nespornih potraživanja (EZ) br. 805/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. aprila 2004. godine (u daljem tekstu: Regulativa 805/2004), i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potvrde o evropskom izvršnom nalogu za nesporna potraživanja, u smislu člana 9 stav 1 Regulative; - potvrde o izvršnosti sudskog poravnjanja, u smislu člana 24 stav 1 Regulative; - potvrde o izvršnosti druge javne isprave koja je izvršna u Crnoj Gori, u smislu i člana 25 stav 1 Regulative i - potvrde o suspenziji ili ograničenju evropskog izvršnog naloga, u smislu člana 6 st. 2 i 3 Regulative. <p>Osnovni sud je nadležan za izdavanje potvrde iz stava 1 ovog člana, koja se odnosi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izvršnu ispravu koju je donio taj sud; - poravnanje koje je zaključeno pred tim sudom; - izvršnu ispravu koju je donio notar imenovan za službeno područje tog suda; - izvršnu ispravu koju je donio javni izvršitelj imenovan za službeno područje tog suda i 	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> - javnu ispravu koja ima svojstvo izvršne isprave u Crnoj Gori i koja je izdata na službenom području tog suda. <p>Privredni sud Crne Gore je nadležan za izdavanje potvrde iz stava 1 ovog člana koja se odnosi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izvršnu ispravu koju je donio taj sud, i - poravnanje koje je zaključeno pred tim sudom. <p>Po zahtjevu za izdavanje potvrda iz stava 1 al. 1 do 4 ovog člana odlučuje sudija pojedinac.</p> <p style="text-align: center;">Odlučivanje po zahtjevu za izdavanje potvrde Član 291b</p> <p>Potvrdu iz člana 9 stav 1, člana 24 stav 1, člana 25 stav 1 i člana 6 stav 3 Regulative 805/2004 sud izdaje bez prethodnog saslušanja izvršnog dužnika.</p> <p>Ako sud odbaci ili odbije zahtjev za izdavanje potvrde stava 1 ovog člana, rješenje o odbacivanju, odnosno odbijanju zahtjeva dostaviće samo podnosiocu zahtjeva.</p> <p>Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana, podnosilac zahtjeva može izjaviti prigovor u roku od 5 dana od dana dostavljanja rješenja.</p> <p>Po prigovoru iz stava 3 ovog člana odlučuje vijeće suda koji je donio rješenje o odbacivanju, odnosno odbijanju zahtjeva za izdavanje potvrde.</p> <p>Na postupak po prigovoru iz stava 3 ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje prigovor protiv rješenja kojim je predlog za izvršenje odbačen ili odbijen.</p>			
<p>Član 10</p> <p>Ispravka ili povlačenje potvrde evropskog naloga za izvršenje</p> <p>1. Potvrda evropskog naloga za izvršenje se, na prijedlog upućen sudu porijekla</p> <p>(a) ispravlja ako, zbog materijalne pogreške, postoji razlika između sudske odluke i potvrde;</p> <p>(b) povlači ako je očit da je izdata greškom, s obzirom na uslove propisane ovom Regulativom.</p> <p>2. Pravo države članice porijekla primjenjuje se na</p>	<p style="text-align: center;">Ispravljanje i ukidanje potvrde Član 291v</p> <p>Zahtjev iz člana 10 stav 1 Regulative 805/2004 za ispravljanje ili ukidanje potvrde iz člana 291a stav 1 al. 1 do 4 ovog zakona podnosi se sudu koji je izdao tu potvrdu.</p> <p>Po zahtjevu iz stava 1 ovog člana odlučuje rješenjem sudija pojedinac.</p> <p>U postupku po zahtjevu iz stava 1 ovog člana, za ispravljanje potvrde iz člana 291a stav 1 al. 1 do 4 ovog</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>ispravljanje ili povlačenje potvrde evropskog naloga za izvršenje.</p> <p>3. Prijedlog za ispravku ili povlačenje potvrde evropskog naloga za izvršenje podnosi se na standardnom obrascu iz Priloga VI.</p> <p>4. Protiv izdavanja potvrde evropskog rješenja o izvršenju nije dopuštena žalba.</p>	<p>zakona shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje parnični postupak, koje se odnose na ispravljanje presude, ako iste nijesu u suprotnosti sa Regulativom 805/2004.</p> <p>U postupku po zahtjevu iz stava 1 ovog člana za ukidanje potvrde iz člana 291a stav 1 al. 1 do 4 ovog zakona shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje potvrda izvršnosti, ako iste nijesu u suprotnosti sa Regulativom 805/2004.</p>			
<p>Član 11</p> <p>Dejstvo potvrde evropskog naloga za izvršenje</p> <p>Potvrda evropskog naloga za izvršenje proizvodi dejstvo samo u okviru granica izvršnosti sudske odluke.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p>POGLAVLJE III.</p> <p>MINIMALNI STANDARDI ZA POSTUPANJE SA NESPORNIM POTRAŽIVANJIMA</p> <p>Član 12</p> <p>Područje primjene minimalnih standarda</p> <p>1. Sudska odluka o nespornom potraživanju, u smislu člana 3 stav 1 tačke (b) i (c), može biti potvrđena kao evropski nalog za izvršenje samo ako sudski postupak u državi članici porijekla ispunjava uslove propisane u ovom Poglavlju.</p> <p>2. Isti uslovi primjenjuju se na izdavanje potvrde evropskog naloga za izvršenje ili zamjenske potvrde u smislu člana 6 stav 3 u slučaju odluke koja je donesena nakon osporavanja sudske odluke ako su, u trenutku donošenja te odluke, ispunjeni uslovi iz člana 3 stav 1 tačke (b) ili (c).</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p>Član 13</p> <p>Dostava dužniku sa dokazom o prijemu</p> <p>1. Dokument kojim se pokreće sudski postupak ili ekvivalentni dokument može biti dostavljen dužniku na jedan od sljedećih načina:</p> <p>(a) ličnom dostavom s potvrdom o prijemu koja sadrži i datum prijema, a koju potpisuje dužnik;</p> <p>(b) ličnom dostavom koja se potvrđuje dokumentom koji potpisuje ovlašćeno lice koje je obavilo dostavu, u kojoj se</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	

<p>navodi da je dužnik primio ili odbio da primi dokument bez pravnog opravdanja, uz datum dostave;</p> <p>(c) dostava poštom s potvrdom o prijemu, koja sadrži i datum prijema, koju potpisuje i vraća dužnik;</p> <p>(d) dostava elektronskim sredstvima kao što su faks ili elektronska pošta, s potvrdom o prijemu uključujući datum prijema, koju potpisuje i vraća dužnik.</p> <p>2. Svi pozivi na ročište mogu se dužniku dostaviti u skladu sa stavom 1 ili usmenim putem, tokom prethodnog ročišta o istom potraživanju, što se upisuje u zapisnik sa takvog prethodnog ročišta.</p>			
<p>Član 14</p> <p>Dostava dužniku bez dokaza o prijemu</p> <p>1. Dostava dokumenta kojim se pokreće sudski postupak ili ekvivalentnog dokumenta i bilo kakvog poziva na ročište dužniku može se obaviti i na jedan od sljedećih načina:</p> <p>(a) lična dostava na adresu dužnika licima koja žive u istome domaćinstvu kao i dužnik ili su zaposlena u tom domaćinstvu;</p> <p>(b) u slučaju samozaposlenog dužnika ili pravnog lica, lična dostava u poslovne prostorije dužnika, licima koje dužnik zapošljava;</p> <p>(c) ostavljanjem dokumenta u dužnikovom poštanskom sandučiću;</p> <p>(d) ostavljanjem dokumenta u poštanskoj ispostavi ili kod nadležnih javnih tijela uz ostavljanje pisanog obavještenja o dokumentu u dužnikovom poštanskom sandučiću, pod uslovom da se u pisanom obavještenju jasno navodi da je priroda dokumenta da je sudski dokument, ili da je pravno dejstvo tog obavještenja da se dostava dokumenta smatra obavljenom i da počinju teći rokovi;</p> <p>(e) dostava poštom bez dokaza u smislu stava 3, ako dužnik ima adresu u državi članici porijekla;</p> <p>(f) elektronskim putem, uz automatsku potvrdu dostave, pod uslovom da je dužnik unaprijed izričito pristao na ovakav način dostave.</p> <p>2. U smislu ove Regulative, dostava u skladu sa stavom 1</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>nije dopuštena ako adresa dužnika nije utvrđena sa sigurnošću.</p> <p>3. Dostava po stavu 1 tačke (a) do (d) potvrđuje se:</p> <p>(a) dokumentom koji potpisuje ovlašćeno lice koje je izvršilo dostavu uz navođenje:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. načina dostave koji je korišćen; i ii. datuma dostave; i iii. ako je dokument dostavljen licu koje nije dužnik, imena tog lica i njene veze s dužnikom; <p>ili</p> <p>(b) potvrdom o prijemu od strane lica kojem je dokument uručen, u smislu stava 1. tačke (a) i (b).</p>				
<p style="text-align: center;">Član 15</p> <p style="text-align: center;">Dostava dužnikovim zastupnicima</p> <p>Dostava u skladu s odredbama Člana 13 ili 14 može biti obavljena i dužnikovom zastupniku.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p style="text-align: center;">Član 16</p> <p style="text-align: center;">Dostavljanje dužniku odgovarajućeg obavještenja o potraživanju</p> <p>Kako bi se obezbijedilo da dužnik dobije odgovarajuće obavještenje o potraživanju, dokument na osnovu kojeg se pokreće postupak ili ekvivalentni dokument mora sadržavati sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) imena i adrese stranaka; (b) iznos potraživanje; (c) Ako se potražuju kamate na potraživanje, kamatnu stopu i period za koji se traži kamata, osim ako se, prema propisima države članice porijekla, zakonske kamate na glavnici ne obračunavaju automatski; (d) obrazloženje za potraživanje. 	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p style="text-align: center;">Član 17</p> <p style="text-align: center;">Dostava odgovarajućeg obavještenja dužniku o procesnim koracima potrebnim za osporavanje potraživanja</p> <p>U dokumentu ili uz dokument kojim se pokreće sudski postupak, u ekvivalentnom dokumentu ili u bilo kakvom pozivu na ročište, mora se jasno navesti sljedeće:</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	

<p>(a) procesni uslovi za osporavanje potraživanja, uključujući i rok za osporavanje potraživanja pisanim putem ili rok za ročište, ako je primjenjivo, naziv i adresa ustanove kojoj treba odgovoriti ili ustanove pred kojom treba istupiti, ako je primjenjivo, te da li je obavezno imati advokata za zastupanje;</p> <p>(b) posljedice neulaganja prigovora ili izostanka s ročišta, a posebno, ako je primjenjivo, mogućnost donošenja ili izvršenja sudske odluke protiv dužnika te stavljanja na teret troškova povezanih sa sudskim postupkom.</p>			
<p>Član 18</p> <p>Načini ispravljanja neusklađenosti s minimalnim standardima</p> <p>1. Ako postupak u državi članici porijekla ne ispunjava procesne uslove iz članova 13 do 17, takva se neusklađenost mora ispraviti, a sudska odluka može biti potvrđena kao evropski nalog za izvršenje:</p> <p>(a) Ako je sudska odluka dostavljena dužniku u skladu sa uslovima iz člana 13 ili člana 14; i</p> <p>(b) Ako je dužnik imao mogućnost osporavanja sudske odluke podnoseći zahtjev za potpunu reviziju i ako je dužnik u sudskoj odluci ili uz sudsku odluku bio na odgovarajući način obaviješten o procesnim uslovima za takvo osporavanje, uključujući naziv i adresu ustanove kod koje se revizija ulaže i, ako je primjenjivo, o roku u kome se to mora učiniti; i</p> <p>(c) Ako dužnik nije pokrenuo osporavanje sudske odluke u skladu s odgovarajućim procesnim uslovima.</p> <p>2. Ako postupak u državi članici porijekla nije u skladu s procesnim uslovima iz člana 13 ili člana 14, takva se neusklađenost mora ispraviti ako se u sudskom postupku pokazalo iz postupanja dužnika da je on lično primio dostavljeni dokument u trenutku kada je imao dovoljno vremena za pripremu svoje odbrane.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>
<p>Član 19</p> <p>Minimalni standardi za reviziju u posebnim slučajevima</p> <p>1. U skladu sa članovima 13 do 18, sudska odluka može biti potvrđena kao evropski nalog za izvršenje samo ako dužnik</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore</p>

<p>ima pravo, u skladu s pravom države članice porijekla, da traži reviziju sudske odluke:</p> <p>(a)(i) Ako je dokument kojom se pokreće sudski postupak ili ekvivalentni dokument ili, ako je to primjenjivo, poziv na ročište, dostavljen na jedan od načina predviđenih u članu 14; i</p> <p>(ii) Ako dostava, bez krivice dužnika, nije obavljena tako da dužnik ima dovoljno vremena da pripremi svoju odbranu;</p> <p>ili</p> <p>(b) Ako je dužnik, bez svoje krivice, bio spriječen da ospori potraživanje zbog više sile, ili zbog vanrednih okolnosti, pod uslovom da, u bilo kom od ovih slučajeva, dužnik odmah reaguje.</p> <p>2. Ovaj član ničim ne dovodi u pitanje mogućnost država članica da omoguće pristup reviziji sudske odluke pod blažim uslovima od onih koji su pomenuti u stavu 1.</p>			Evropskoj uniji
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE IV IZVRŠENJE Član 20 Izvršni postupak</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje odredbe ovog Poglavlja, izvršni postupci uređeni su pravom države članice izvršenja. Sudska odluka potvrđena kao evropski nalog za izvršenje izvršiće se pod istim uslovima kao i sudska odluka donesena u državi članici izvršenja.</p> <p>2. Povjerilac je obavezan da nadležnim izvršnim tijelima u državi članici izvršenja dostavi:</p> <p>(a) primjerak sudske odluke koja ispunjava uslove potrebne za utvrđivanje vjerodostojnosti; i</p> <p>(b) primjerak potvrde evropskog naloga za izvršenje koja ispunjava uslove potrebne za utvrđivanje vjerodostojnosti; i</p> <p>(c) ako je potrebno, prepis potvrde evropskog naloga za izvršenje ili njen prevod na službeni jezik države članice izvršenja ili, ako u toj državi članici postoji više službenih</p>	<p style="text-align: center;">Izvršenje na osnovu evropskog izvršnog naloga Član 291g</p> <p>Izvršna isprava koja je u drugoj državi članici Evropske unije (u daljem tekstu: država članica) potvrđena u skladu sa Regulativom 805/2004 kao evropski izvršni nalog, izvršava se u Crnoj Gori pod istim uslovima kao i domaća izvršna isprava, bez prethodnog sprovođenja posebnog postupka radi priznanja te isprave i proglašenja njene izvršnosti.</p> <p style="text-align: center;">Prevod Član 291d</p> <p>Kad je izvršni povjerilac dužan da uz predlog za izvršenje priloži prevod evropskog izvršnog naloga, u smislu člana 20 stav 2 tačka c) Regulative 805/2004, taj prevod mora biti na crnogorskom jeziku i ovjeren od lica koje je za to ovlašćeno u nekoj od država članica.</p>	Potpuno usklađen	

<p>jezika, na službeni jezik ili na jedan od službenih jezika na kome se vode sudski postupci u mjestu u kome se traži izvršenje, u skladu s pravom te države članice, ili na drugi jezik za koji je država članica izvršenja navela da ga prihvata. Svaka država članica može navesti službeni jezik ili jezike ustanova Evropske zajednice, osim svog jezika, koje može prihvatiti za sastavljanje potvrde. Prevod ovjerava osoba ovlaštena za to u jednoj od država članica.</p> <p>3. Od stranke koja u jednoj državi članici traži izvršenje sudske odluke potvrđene kao evropski nalog za izvršenje druge države članice, ne smije se tražiti nikakvo osiguranje, jemstvo ili depozit, bez obzira na to kako se oni nazivali, zbog činjenice da je strani državljanin ili da nema prebivalište ili boravište u državi članici izvršenja.</p>				
<p>Član 21 Odbijanje izvršenja</p> <p>1. Na prijedlog dužnika, nadležni sud države članice izvršenja odbija izvršenje ako je sudska odluka, potvrđena kao evropski nalog za izvršenje, u suprotnosti s ranijom sudskom odlukom donesenom u bilo kojoj državi članici ili trećoj zemlji, pod uslovom:</p> <p>(a) Da je ranija sudska odluka donesena o istom predmetu spora između istih stranaka; i</p> <p>(b) Da je ranija sudska odluka donesena u državi članici izvršenja ili ako ispunjava uslove potrebne za njeno priznavanje u državi članici izvršenja; i</p> <p>(c) suprotnost nije bila i nije mogla biti uvažena kao prigovor u sudskom postupku u državi članici porijekla.</p> <p>2. Ni pod kojim uslovima sudska odluka ili njena potvrda kao evropskog naloga za izvršenje ne može biti predmet revizije u meritumu u državi članici izvršenja.</p>	<p>Nadležnost za odlučivanje po prigovoru i predlozima iz čl. 21 i 23 Uredbe 805/2004 Član 291e</p> <p>Za odlučivanje po predlogu izvršnog dužnika iz člana 21 Regulative 805/2004, kao i za odlučivanje po predlogu za odlaganje i ograničenje izvršenja iz člana 23 Regulative 805/2004, nadležan je osnovni sud za čije je službeno područje imenovan javni izvršitelj koji je donio odluku po predlogu za izvršenje, odnosno Privredni sud Crne Gore. Na postupak po predlozima iz stava 1 ovog člana shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuju obustava i odlaganje izvršenja.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p style="text-align: center;">Član 22 Sporazumi s trećim zemljama</p> <p>Ova Reglativa ne utiče na sporazume kojima su se države članice obavezale, prije stupanja na snagu Regulative (EZ) br. 44/2001, u skladu s članom 59 Konvencije iz Brisela o nadležnosti i izvršenju sudskih odluka donesenih u građanskim i privrednim stvarima, da neće priznavati sudske odluke donesene posebno u drugim državama ugovornicama te Konvencije protiv tuženih lica sa prebivalištem ili uobičajenim boravištem u trećoj zemlji ako se, u slučajevima utvrđenima u članu 4 Konvencije, sudska odluka mogla bazirati samo na nadležnosti navedenoj u članu 3 stav 2 te Konvencije.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p style="text-align: center;">Član 23 Zastoj ili ograničavanje izvršenja</p> <p>Ako je dužnik</p> <ul style="list-style-type: none"> —osporio sudsku odluku potvrđenu kao evropski nalog za izvršenje, uključujući i predlog za reviziju u smislu člana 1, ili —zatražio ispravak ili povlačenje potvrde evropskog naloga za izvršenje u skladu s odredbama člana 10, nadležni sud ili tijelo države članice izvršenja na predlog dužnika može: <ul style="list-style-type: none"> (a) ograničiti postupak izvršenja na zaštitne mjere; ili (b) usloviti izvršenje obezbjeđivanjem osiguranja koje ono utvrđuje; ili (c) u posebnim okolnostima, zastati s postupkom izvršenja. 	<p style="text-align: center;">Nadležnost za odlučivanje po prigovoru i predlozima iz čl. 21 i 23 Regulative 805/2004 Član 291e</p> <p>Za odlučivanje po predlogu izvršnog dužnika iz člana 21 Regulative 805/2004, kao i za odlučivanje po predlogu za odlaganje i ograničenje izvršenja iz člana 23 Regulative 805/2004, nadležan je osnovni sud za čije je službeno područje imenovan javni izvršitelj koji je donio odluku po predlogu za izvršenje, odnosno Privredni sud Crne Gore. Na postupak po predlozima iz stava 1 ovog člana shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuju obustava i odlaganje izvršenja.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE V SUDSKA PORAVNANJA I VJERODOSTOJNE ISPRAVE Član 24 Sudska poravnanja</p> <p>1. Poravnanje koje se odnosi na potraživanje u smislu člana 4 stav 2, koje je odobrio sud ili je sklopljeno pred sudom tokom postupka, a izvršno je u državi članici u kojoj je potvrđeno ili zaključeno, potvrđuje se, na prijedlog upućen sudu koji ga je odobrio ili pred kojim je sklopljeno, kao</p>	<p style="text-align: center;">Nadležnost za potvrđivanje domaće izvršne isprave kao evropskog izvršnog naloga Član 291a</p> <p>Osnovni sud, odnosno Privredni sud Crne Gore nadležan je za izdavanje potvrda iz Regulative o uvođenju evropskog naloga za izvršenje nespornih potraživanja (EZ) br. 805/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. aprila 2004. godine (u daljem tekstu: Reglativa 805/2004), i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potvrde o evropskom izvršnom nalogu za nesporna potraživanja, u smislu člana 9 stav 1 Regulative; 	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>evropski nalog za izvršenje, korišćenjem standardnog obrasca iz Priloga II.</p> <p>2. Poravnanje koje je potvrđeno kao evropski nalog za izvršenje u državi članici porijekla, izvršava se u drugim državama članicama bez potrebe izjavljivanja izvršnosti i bez ikakve mogućnosti osporavanja njene izvršnosti.</p> <p>3. Odredbe Poglavlja II, osim člana 5, člana 6 stav 1 i člana 9 stav 1, te Poglavlja IV, osim člana 21 stav 1 i člana 22, primjenjuju se prema potrebi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - potvrde o izvršnosti sudskog poravnanja, u smislu člana 24 stav 1 Regulative; - potvrde o izvršnosti druge javne isprave koja je izvršna u Crnoj Gori, u smislu i člana 25 stav 1 Regulative i - potvrde o suspenziji ili ograničenju evropskog izvršnog naloga, u smislu člana 6 st. 2 i 3 Regulative. <p>Osnovni sud je nadležan za izdavanje potvrde iz stava 1 ovog člana, koja se odnosi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izvršnu ispravu koju je donio taj sud; - poravnanje koje je zaključeno pred tim sudom; - izvršnu ispravu koju je donio notar imenovan za službeno područje tog suda; - izvršnu ispravu koju je donio javni izvršitelj imenovan za službeno područje tog suda i - javnu ispravu koja ima svojstvo izvršne isprave u Crnoj Gori i koja je izdata na službenom području tog suda. <p>Privredni sud Crne Gore je nadležan za izdavanje potvrde iz stava 1 ovog člana koja se odnosi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izvršnu ispravu koju je donio taj sud, i - poravnanje koje je zaključeno pred tim sudom. <p>Po zahtjevu za izdavanje potvrda iz stava 1 al. 1 do 4 ovog člana odlučuje sudija pojedinac.</p> <p style="text-align: center;">Odlučivanje po zahtjevu za izdavanje potvrde Član 291b</p> <p>Potvrdu iz člana 9 stav 1, člana 24 stav 1, člana 25 stav 1 i člana 6 stav 3 Regulative 805/2004 sud izdaje bez prethodnog saslušanja izvršnog dužnika.</p> <p>Prepis potvrde iz stava 1 ovog člana sud će dostaviti izvršnom dužniku.</p> <p>Ako sud odbaci ili odbije zahtjev za izdavanje potvrde stava 1 ovog člana, rješenje o odbacivanju, odnosno odbijanju zahtjeva dostaviće samo podnosiocu zahtjeva.</p> <p>Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana, podnosilac zahtjeva može izjaviti prigovor u roku od 5 dana od dana dostavljanja rješenja.</p> <p>Po prigovoru iz stava 4 ovog člana odlučuje vijeće</p>			
---	---	--	--	--

	<p>suda koji je donio rješenje o odbacivanju, odnosno odbijanju zahtjeva za izdavanje potvrde.</p> <p>Na postupak po prigovoru iz stava 4 ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje prigovor protiv rješenja kojim je predlog za izvršenje odbačen ili odbijen.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 25 Vjerodostojne isprave</p> <p>1. Vjerodostojna isprava koja se odnosi na potraživanje u smislu člana 4 stav 2, koja je izvršna u jednoj državi članici, na prijedlog upućen tijelu koje je ovlastila država članica porijekla, potvrđuje se kao evropski nalog za izvršenje, korišćenjem standardnog obrasca iz Priloga III.</p> <p>2. Vjerodostojna isprava koja je potvrđena kao evropski nalog za izvršenje u državi članici porijekla izvršava se u drugim državama članicama bez potrebe izjavljivanja izvršnosti i bez ikakve mogućnosti osporavanja njene izvršnosti.</p> <p>3. Odredbe Poglavlja II, osim odredbi člana 5, člana 6 stav 1, člana 9 stav 1 i Poglavlja IV, osim člana 21 stav 1 i člana 22, primjenjuju se prema potrebi.</p>	<p style="text-align: center;">Nadležnost za potvrđivanje domaće izvršne isprave kao evropskog izvršnog naloga Član 291a</p> <p>Osnovni sud, odnosno Privredni sud Crne Gore nadležan je za izdavanje potvrda iz Regulative o uvođenju evropskog naloga za izvršenje nespornih potraživanja (EZ) br. 805/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. aprila 2004. godine (u daljem tekstu: Regulative 805/2004), i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potvrde o evropskom izvršnom nalogu za nesporna potraživanja, u smislu člana 9 stav 1 Regulative; - potvrde o izvršnosti sudskog poravnjanja, u smislu člana 24 stav 1 Regulative; - potvrde o izvršnosti druge javne isprave koja je izvršna u Crnoj Gori, u smislu i člana 25 stav 1 Regulative i - potvrde o suspenziji ili ograničenju evropskog izvršnog naloga, u smislu člana 6 st. 2 i 3 Regulative. <p>Osnovni sud je nadležan za izdavanje potvrde iz stava 1 ovog člana, koja se odnosi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izvršnu ispravu koju je donio taj sud; - poravnanje koje je zaključeno pred tim sudom; - izvršnu ispravu koju je donio notar imenovan za službeno područje tog suda; - izvršnu ispravu koju je donio javni izvršitelj imenovan za službeno područje tog suda i - javnu ispravu koja ima svojstvo izvršne isprave u Crnoj Gori i koja je izdata na službenom području tog suda. <p>Privredni sud Crne Gore je nadležan za izdavanje potvrde iz stava 1 ovog člana koja se odnosi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izvršnu ispravu koju je donio taj sud, i - poravnanje koje je zaključeno pred tim sudom. 	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

	<p>Po zahtjevu za izdavanje potvrda iz stava 1 al. 1 do 4 ovog člana odlučuje sudija pojedinac.</p> <p>Odlučivanje po zahtjevu za izdavanje potvrde Član 291b</p> <p>Potvrdu iz člana 9 stav 1, člana 24 stav 1, člana 25 stav 1 i člana 6 stav 3 Regulative 805/2004 sud izdaje bez prethodnog saslušanja izvršnog dužnika.</p> <p>Prepis potvrde iz stava 1 ovog člana sud će dostaviti izvršnom dužniku.</p> <p>Ako sud odbaci ili odbije zahtjev za izdavanje potvrde stava 1 ovog člana, rješenje o odbacivanju, odnosno odbijanju zahtjeva dostaviće samo podnosiocu zahtjeva.</p> <p>Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana, podnosilac zahtjeva može izjaviti prigovor u roku od 5 dana od dana dostavljanja rješenja.</p> <p>Po prigovoru iz stava 4 ovog člana odlučuje vijeće suda koji je donio rješenje o odbacivanju, odnosno odbijanju zahtjeva za izdavanje potvrde.</p> <p>Na postupak po prigovoru iz stava 4 ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje prigovor protiv rješenja kojim je predlog za izvršenje odbačen ili odbijen.</p>			
<p>POGLAVLJE VI PRELAZNA ODREDBA Član 26 Prelazna odredba</p> <p>Ova Regulatorna primjenjuje se samo na donesene sudske odluke, potvrđena ili zaključena sudska poravnana i na dokumente koji su službeno sastavljeni ili registrovani kao vjerodostojne isprave, nakon stupanja na snagu ove Regulative.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p>POGLAVLJE VII ODNOS PREMA DRUGIM INSTRUMENTIMA ZAJEDNICE Član 27 Odnos sa Regulativom (EZ) br. 44/2001 Ova Regulatorna ne utiče na mogućnost traženja priznavanja i</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neprenosivo</p>		

izvršenja, u skladu s Regulativom (EZ) br. 44/2001, sudske odluke, sudskog poravnanja ili vjerodostojne isprave o nespornom potraživanju.				
Član 28 Odnos sa Regulativom (EZ) br. 1348/2000 Ova Regulativa ne utiče na primjenu Regulative (EZ) br. 1348/2000.	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
POGLAVLJE VIII OPŠTE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 29 Obavještenje o o postupcima i organima izvršenja Države članice saraduju kako bi pružile javnosti i stručnim krugovima obavještenja: (a) O načinima i postupcima izvršenja u državama članicama; (b) O nadležnim organima izvršenja u državama članicama, posebno preko Evropske pravosudne mreže u građanskim i privrednim stvarima, uspostavljene u skladu s Odlukom 2001/470/EZ	Nema odgovarajuće odredbe		Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji	
Član 30 Obavještenja o postupcima korišćenja pravnih lijekova, jezicima i organima 1. Države članice Komisiju obavještavaju o: (a) postupcima za ispravak i povlačenje iz člana 10 stav 2 i o reviziji iz člana 19 stav 1; (b) jezicima koji se prihvataju u skladu sa članom 20 stav 2 tačka (c); (c) popisima organa iz člana 25; i o svim njihovim kasnijim izmjenama. 2. Obavještenja dostavljena u skladu sa stavom 1 Komisija stavlja na uvid javnosti putem objavljivanja u Službenom listu Evropske unije te putem svih drugih prikladnih sredstava.	Nema odgovarajuće odredbe		Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji	
Član 31 Izmjene priloga Svaka izmjena standardnih obrazaca iz priloga donosi se u skladu sa savjetodavnim postupkom iz člana 32 stav 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

<p>Član 32 Odbor</p> <p>1. Komisiji pomaže Odbor iz člana 75 Regulative (EZ) br. 44/2001.</p> <p>2. Pri upućivanju na ovaj stav, primjenjuju se članovi 3 i 7 Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe člana 8 te Odluke.</p> <p>3. Odbor donosi svoj Poslovnik.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 33</p> <p>Stupanje na snagu</p> <p>Ova Regulatorna stupa na snagu 21. januara 2004. godine. Primjenjuje se od 21. oktobra 2005. godine osim članova 30, 31 i 32, koji se primjenjuju od 21. januara 2005. godine. Ova je Regulatorna u cijelosti obvezujuća i neposredno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorom o osnivanju Evropske zajednice.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Regulatorna (EZ) broj 861/2007</p>				
<p>POGLAVLJE I PREDMET I PODRUČJE PRIMJENE</p> <p>Član 1 Predmet</p> <p>Ovom se Regulatornom uvodi evropski postupak za sporove male vrijednosti (u daljem tekstu: Evropski postupak za sporove male vrijednosti) sa namjerom da se pojednostavi i ubrza parnični postupak u prekograničnim sporovima male vrijednosti i da se smanje troškovi. Evropski postupak za sporove male vrijednosti na raspolaganju je strankama u sporu kao alternativa postupku koji postoji u skladu s pravom država članica.</p> <p>Ova Regulatorna takođe uklanja međupostupke potrebne da bi se omogućilo priznanje i izvršenje u drugim državama članicama sudskih odluka donesenih u jednoj državi članici u Evropskom postupku za sporove male vrijednosti.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p>Član 2 mijenja regulatorna 32015R2421</p>				

<p style="text-align: center;">Član 3 Prekogranični predmeti</p> <p>1. Za potrebe ove Regulative prekogranični predmet je predmet u kome najmanje jedna od stranaka ima prebivalište ili uobičajeno boravište u državi članici koja nije država članica u kojoj se nalazi sud ili tribunal. Stav 2 I stav 3 mijenja regulative 32015R2421</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p>POGLAVLJE II EVROPSKI POSTUPAK ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI Član 4 Pokretanje postupka</p> <p>1. Tužilac pokreće Evropski postupak za sporove male vrijednosti ispunjavanjem standardnog Obrasca tužbenog zahtjeva A datog u Prilogu I, i ulaganjem istog neposredno kod nadležnog suda ili tribunala, poštom ili drugim sredstvima komunikacije kao što su faks ili elektronska pošta, koji su prihvatljivi državi članici u kojoj se postupak pokreće. Obrazac zahtjeva uključuje opis dokaza koji potkrepljuju zahtjev i priložene su, ako je potrebno, odgovarajuće dokazne isprave.</p> <p>2. Države članice obavještavaju Komisiju koja sredstva komunikacije prihvataju. Komisija objavljuje te podatke.</p> <p>3. Kada je zahtjev izvan područja primjene ove Regulative, sud ili tribunal o tome obavještava tužitelja. Ako tužitelj ne povuče tužbeni zahtjev, sud ili tribunal nastavlja s postupkom u skladu s nadležnim procesnim pravom koje se primjenjuje u državi članici u kojoj se postupak vodi.</p> <p>4. Kada sud ili tribunal smatra da su informacije koje je podnio tužitelj neadekvatne ili nedovoljno jasne, ili ako obrazac zahtjeva nije valjano ispunjen, on će, osim ako zahtjev nije očigledno neosnovan ili nije očigledno nedopušten, tužitelju pružiti mogućnost da dopuni ili ispravi obrazac tužbenog zahtjeva ili dostavi dodatne informacije ili dokumente, ili da povuče tužbeni zahtjev u roku koji odredi sud. Sud ili tribunal u te svrhe koristi standardni obrazac B dat u Prilogu II.</p> <p>Kada je zahtjev očigledno neosnovan ili je očigledno</p>	<p>Nadležnost za odlučivanje i sprovođenje izvršenja na osnovu isprave donesene u evropskom postupku za sporove male vrijednosti Član 291i</p> <p>Za odlučivanje i sprovođenje izvršenja na osnovu isprave donesene u evropskom postupku za sporove male vrijednosti nadležan je javni izvršitelj.</p> <p>Mjesna nadležnost javnog izvršitelja za odlučivanje i sprovođenje izvršenja iz stava 1 ovog člana određuje se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izvršiteljska djelatnost, a koje uređuju mjesnu nadležnost javnog izvršitelja.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Nadležnost za postupanje u sporovima male vrijednosti uređena je članom 508k Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, dok je pitanje postupanja po zahtjevu koji je izvan područja primjene Regulative uređeno članom 508lj istog zakona.</p>	

<p>nedopušten ili kada tužitelj ne dopuni i ne ispravi obrazac tužbenog zahtjeva u navedenom roku, zahtjev se odbacuje. Sud odnosno tribunal obavještava tužioca o odbacivanju i o tome da li je protiv odbacivanja dozvoljena žalba. Stav 5 mijenja regulativa 32015R2421</p>				
<p>Član 5 Vođenje postupka Stav 1 mijenja regulativa 32015R2421 2. Nakon primanja valjano ispunjenog obrasca tužbenog zahtjeva, sud ili tribunal ispunjava dio I standardnog obrasca za odgovore C datog u Prilogu III. Primjerak obrasca tužbenog zahtjeva i, ako je potrebno, dokumenata kojima se zahtjev potkrepljuje zajedno s ispunjenim obrascem za odgovore dostavljaju se tuženom u skladu s članom 13. Ovi dokumenti se šalju u roku od 14 dana od primanja valjano ispunjenog obrasca tužbenog zahtjeva. 3. Tuženi dostavlja svoj odgovor u roku od 30 dana od dostave obrasca tužbenog zahtjeva i obrasca za odgovor ispunjavanjem dijela II standardnog obrasca C za odgovor i, ako je potrebno, prilaže sve relevantne dokumente kojima se potkrepljuje zahtjev i vraća ih sudu ili tribunalu, ili na drugi primjeren način ne koristeći se obrascem za odgovore. 4. U roku od 14 dana od primanja odgovora tuženog, sud ili tribunal šalje tužitelju jedan primjerak zajedno sa svim važnim dokumentima koji ga potkrepljuju. 5. Ako tuženi u odgovoru tvrdi da vrijednost nenovčanog zahtjeva prelazi iznos naveden u članu 2 stav 1, sud ili tribunal odlučuje u roku od 30 dana od dana dostave odgovora na tužbu tužitelju je li tužbeni zahtjev u području primjene ove Regulative. Takva se odluka ne može zasebno osporavati. 6. Svaka protivtužba koja se podnosi korišćenjem standardnog obrasca A i svi relevantni dokumenti koji je potkrepljuju dostavljaju se tužitelju u skladu s članom 13. Ti se dokumenti dostavljaju u roku od 14 dana od zaprimanja. Tužitelj ima 30 dana od dostave da odgovori na protivtužbu.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	

<p>7. Ako protivtužba prelazi vrijednost iz člana 2 stav 1, tužba i protivtužba se neće rješavati u Evropskom postupku za sporove male vrijednosti, već u skladu s nadležnim procesnim pravom koje se primjenjuje u državi članici u kojoj se vodi postupak.</p> <p>Članovi 2 i 4, kao i stavovi 3, 4 i 5 ovog člana primjenjuju se <i>mutatis mutandis</i> na protivtužbe.</p>			
<p>Član 6</p> <p>Jezici</p> <p>1. Obrazac tužbenog zahtjeva, odgovor, svaka protivtužba, svaki odgovor na protivtužbu i svaki opis važnih dokumenata koji ih potkrepljuju dostavljaju se na jeziku, ili jednom od jezika, suda ili tribunala.</p> <p>2. Ako je neki drugi dokument koji primi sud ili tribunal na jeziku koji nije jezik postupka, sud ili tribunal može tražiti prevod tog dokumenta samo ako je prevod potreban za donošenje presude.</p> <p>3. Ako stranka odbija da prihvati dokument zato što nije ni na jednom od sljedećih jezika:</p> <p>(a) službenom jeziku države članice na koju je zahtjev naslovljen ili, ako postoji više službenih jezika u toj državi članici, službenom jeziku ili jednom od službenih jezika mjesta gdje treba izvršiti dostavu ili gdje treba slati dokument;</p> <p>(b) jeziku koji razumije lice na koje je naslovljen dokument, sud ili tribunal o tome obavještava drugu stranku kako bi ona obezbijedila prevod tog dokumenta.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Pitanje dostavljanja obavještenja o odbijanju prijema pismena u smislu člana 6 stav 3 Regulative uređeno je članom 508n Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.</p>
<p>Član 7</p> <p>Završetak postupka</p> <p>1. U roku od 30 dana od prijema odgovora tuženog ili tužitelja u roku iz člana 5 stav 3 ili stav 6 sud ili tribunal donosi odluku ili:</p> <p>(a) traži još detalja u vezi sa tužbenim zahtjevom od stranaka u utvrđenom roku koji ne prelazi 30 dana;</p> <p>(b) izvodi dokaze u skladu s članom 9; ili</p> <p>(c) poziva stranke na usmenu raspravu koja se mora održati 30 dana od poziva.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>2. Sud ili tribunal donosi sudsku odluku u roku od 30 dana nakon usmene rasprave ili nakon prijema svih informacija potrebnih za donošenje sudske odluke. Sudska odluka se dostavlja strankama u skladu s članom 13.</p> <p>3. Ako sud ili tribunal nije primio odgovor relevantne stranke u roku iz člana 5 stav 3 ili stav 6, on donosi odluku o tužbenom zahtjevu ili protivtužbi.</p>				
Član 8 mijenja regulativa 32015R2421				
Član 9 mijenja regulativa 32015R2421				
<p>Član 10</p> <p>Zastupanje stranaka</p> <p>Zastupanje stranke od strane advokata ili drugog pravnom stručnjaka nije obavezno.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji	
Član 11 mijenja regulativa 32015R2421				
<p>Član 12</p> <p>Mandat suda ili tribunala</p> <p>1. Sud ili tribunal ne zahtijeva od stranaka da daju pravnu ocjenu tužbenog zahtjeva.</p> <p>2. Ako je potrebno, sud ili tribunal obavještava stranke o procesnim pitanjima.</p> <p>3. Kadgod je to moguće, sud ili tribunal nastoji da postigne poravnanje između stranaka.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji	
Član 13 mijenja regulativa 32015R2421				
<p>Član 14</p> <p>Rokovi</p> <p>1. Kada sud ili tribunal odredi rok, dotična stranka se obavještava o posljedicama njegovog nepoštovanja.</p> <p>2. Sud ili tribunal može produžiti rok iz člana 4 stav 4 i člana 5 stav 3 i stav 6, te člana 7 stav 1 u izuzetnim okolnostima, ako je to potrebno radi zaštite prava stranaka.</p> <p>3. Ako u izuzetnim okolnostima sud ili tribunal nije u mogućnosti da poštuje rokove iz člana 5 stav 2 do 6 te člana 7, preduzeće korake koji se traže u tim odredbama što prije</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji	

to bude moguće.				
<p>Član 15</p> <p>Izvršnost odluka</p> <p>1. Odluka je izvršna bez obzira na bilo kakvu moguću žalbu. Nije obavezno polaganje obezbjeđenja.</p> <p>2. Član 23 se takođe primjenjuje u slučaju kada se sudska odluka izvršava u državi članici u kojoj je donesena.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Izvršnost odluke donesene u evropskom postupku za sporove male vrijednosti uređeno je članom 508r Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.	
<p>Član 16</p> <p>Troškovi</p> <p>Stranka koja nije uspjela u postupku snosi troškove postupka. Međutim, sud ili tribunal ne dosuđuju troškove stranci koja u sporu uspije ako su ti troškovi neopravdani ili neproporcionalni tužebnom zahtjevu.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji	
<p>Član 17</p> <p>Žalba</p> <p>1. Države članice obavještavaju Komisiju o tome je li prema njihovom procesom pravu dopuštena žalba protiv sudske odluke donesene u Evropskom postupku za sporove male vrijednosti, te u kojem roku se ona mora uložiti. Komisija te podatke objavljuje.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Protiv presude donesene u evropskom postupku za sporove male vrijednosti dozvoljena je žalba, u skladu sa članom 508o Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku	
Član 18 mijenja regulativa 32015R2421				
<p>Član 19</p> <p>Nadležno procesno pravo</p> <p>U skladu s odredbama ove Regulative, Evropski postupak za sporove male vrijednosti uređen je procesnim pravom države članice u kojoj se postupak vodi.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Navedena odredba je propisana članom 508k Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o	

			parničnom postupku	
<p>POGLAVLJE III PRIZNANJE I IZVRŠENJE U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI Član 20 Priznanje i izvršenje 1. Odluka donesena u državi članici u Evropskom postupku za sporove male vrijednosti priznaje se i izvršava u drugoj državi članici bez potrebe za potvrdom izvršnosti i bez ikakve mogućnosti prigovora njenom priznavanju. Stav 2 mijenja regulativa 32015R2421</p>	<p>Izvršenje na osnovu isprave donesene u evropskom postupku za sporove male vrijednosti Član 291z</p> <p>Izvršna isprava donesena u evropskom postupku za sporove male vrijednosti u smislu Regulative o evropskom postupku za sporove male vrijednosti prema Regulativi (EZ) br. 861/2007 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. jula 2007. godine (u daljem tekstu: Regulativa 861/2007) u drugoj državi članici, izvršava se u Crnoj Gori pod istim uslovima kao i domaća izvršna isprava, bez prethodnog sprovođenja posebnog postupka radi njenog priznanja i proglašenja izvršnosti.</p> <p>Izvršenje na osnovu isprave donesene u evropskom postupku za sporove male vrijednosti odrediće se i sprovesti i u slučaju kad ta isprava nije snabdjevena klauzulom izvršnosti.</p>	Potpuno usklađeno		
<p>Član 21 Postupak izvršenja 1. Ne dovodeći u pitanje odredbe ovog poglavlja, postupak izvršenja uređuje se pravom države članice izvršenja. Svaka sudska odluka donesena u Evropskom postupku za sporove male vrijednosti izvršava se pod istim uslovima kao sudska odluka donesena u državi članici izvršenja. 2. Stranka koja traži izvršenje, podnosi: (a) Kopiju sudske odluke koja ispunjava uslove potrebne za utvrđivanje njene vjerodostojnosti; i (b) potvrdu iz člana 20 stav 2 i, ako je potrebno, prevod iste na službeni jezik države članice izvršenja ili, ako u toj državi postoji više službenih jezika, na službeni jezik ili jedan od službenih jezika sudskog postupka mjesta gdje se traži izvršenje u skladu sa pravom te države članice, ili na drugi jezik za koji je država članica izvršenja navela da ga može prihvatiti. 3. Stranka koja zahtijeva izvršenje sudske odluke donesene</p>	<p>Izvršenje na osnovu isprave donesene u evropskom postupku za sporove male vrijednosti Član 291z</p> <p>Izvršna isprava donesena u drugoj državi članici u smislu Regulative o uvođenju evropskog postupka za sporove male vrijednosti (EZ) br. 861/2007 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. jula 2007. godine (u daljem tekstu: Regulativa 861/2007), izvršava se u Crnoj Gori pod istim uslovima kao i domaća izvršna isprava, bez prethodnog sprovođenja posebnog postupka radi njenog priznanja i proglašenja izvršnosti.</p> <p>Izvršenje na osnovu isprave donesene u evropskom postupku za sporove male vrijednosti odrediće se i sprovesti i u slučaju kad ta isprava nije snabdjevena klauzulom izvršnosti.</p>	Potpuno usklađeno	Stavovi 3 i 4 regulative koji se odnose na postupak izvršenja na osnovu isprave donesene u evropskom postupku za sporove male vrijednosti će se neposredno primjenjivati danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji	

<p>u Evropskom postupku za sporove male vrijednosti u drugoj državi članici ne mora imati:</p> <p>(a) ovlaštenog zastupnika; ili</p> <p>(b) poštansku adresu</p> <p>u državi članici izvršenja, osim kod zastupnika ovlaštenih za izvršni postupak.</p> <p>4. Ne zahtijeva se nikakvo obezbjeđenje, jemstvo ili depozit, bez obzira na to kako se nazivali, od stranke koja u jednoj državi članici zahtijeva izvršenje sudske odluke donesene u Evropskom postupku za sporove male vrijednosti jer je strani državljanin ili zato što nema prebivalište ili boravište u državi članici izvršenja.</p>	<p style="text-align: center;">Prevod Član 291j</p> <p>Ako je izvršni povjerilac dužan da priloži prevod, u smislu člana 21 stav 2 tačka b i člana 21a Regulative 861/2007, taj prevod mora biti na crnogorskom jeziku i ovjeren od lica koje je za to ovlašćeno u nekoj od država članica.</p>			
<p>Član 22</p> <p>Odbijanje izvršenja</p> <p>1. Nadležni sud ili tribunal u državi članici u kojoj treba da se obavi izvršenje, na zahtjev lica protiv kojeg se izvršenje traži, odbija izvršenje ako je sudska odluka u Evropskom postupku za sporove male vrijednosti nespojiva s prethodnom sudskom odlukom koju je donijela neka država članica ili treća zemlja, ako:</p> <p>(a) se prethodna sudska odluka odnosi na isti osnov za tužbu i donesena je između istih stranaka;</p> <p>(b) je prethodna sudska odluka donesena u državi članici u kojoj se obavlja izvršenje ili ispunjava uslove potrebne za njeno priznanje u državi članici izvršenja; i</p> <p>(c) nespojivost nije bila i nije mogla biti predmet prigovora u postupku u sudu ili tribunalu u državi članici u kojoj je donesena sudska odluka u Evropskom postupku za sporove male vrijednosti.</p> <p>2. Ni pod kojim uslovima sudska odluka donesena u Evropskom postupku za sporove male vrijednosti ne može biti ponovno razmatrana u pogledu materijalnih pitanja u državi članici izvršenja.</p>	<p style="text-align: center;">Nadležnost za odlučivanje po predlogu za obustavu izvršenja na osnovu odluke donesene u evropskom postupku za sporove male vrijednosti Član 291k</p> <p>Za odlučivanje po predlogu izvršnog dužnika za obustavu izvršenja, u smislu člana 22 Regulative 861/2007, nadležan je osnovni sud na čijem se području nalazi službeno sjedište javnog izvršitelja koji je donio odluku po predlogu za izvršenje, odnosno Privredni sud Crne Gore.</p> <p>Na obustavu izvršenja iz stava 1 ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje obustava izvršenja.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 23</p> <p>Zastoj ili ograničenje izvršenja</p> <p>Kada stranka ospori sudsku odluku donesenu u Evropskom postupku za sporove male vrijednosti ili kada je osporavanje</p>	<p style="text-align: center;">Nadležnost za odlučivanje po predlogu za odlaganje, odnosno ograničenje izvršenja na osnovu odluke donesene u evropskom postupku za sporove male vrijednosti Član 291l</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>još moguće ili kada je stranka podnijela zahtjev za reviziju u smislu člana 18, nadležni sud ili tribunal ili nadležni organ u državi članici izvršenja može, na zahtjev stranke protiv koje se izvršenje traži:</p> <p>(a) ograničiti postupak izvršenja na zaštitne mjere;</p> <p>(b) usloviti izvršenje davanjem obezbjeđenja, kako sam sud, odnosno organ, odluči;</p> <p>(c) u izuzetnim okolnostima zastati sa izvršenjem.</p>	<p>Za odlučivanje po predlogu za odlaganje, odnosno ograničenje izvršenja, u smislu člana 23 Regulative 861/2007, nadležan je osnovni sud na čijem se području nalazi službeno sjedište javnog izvršitelja koji je donio odluku po predlogu za izvršenje, odnosno Privredni sud Crne Gore.</p> <p>Po predlogu za odlaganje, odnosno ograničenje izvršenja iz stava 1 ovog člana, sud odlučuje rješenjem protiv kojeg nije dozvoljena žalba.</p> <p>Rješenje iz stava 2 ovog člana ostaje na snazi do okončanja postupka pokrenutog u skladu sa članom 23 Regulative 861/2007, odnosno do drukčije odluke suda donesene po predlogu stranaka.</p>			
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE IV ZAVRŠNE ODREDBE Član 24 Obavještanje</p> <p>Države članice saraduju kako bi obavijestile javnost i stručne krugove o Evropskom postupku za sporove male vrijednosti, uključujući i obavještenja o troškovima, posebno preko Evropske pravosudne mreže u građanskim i privrednim stvarima, osnovane u skladu s Odlukom 2001/470/EZ.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p>Član 25 mijenja regulativa 32015R2421 Član 26 mijenja regulativa 32015R2421 Član 27 mijenja regulativa 32015R2421 Član 28 mijenja regulativa 32015R2421</p>				
<p style="text-align: center;">Član 29 Stupanje na snagu</p> <p>Ova Regulativa stupa na snagu jedan dan nakon objave u Službenom listu Evropske unije.</p> <p>Primjenjuje se od 1. januara 2009. godine, osim člana 25 koji se primjenjuje od 1. januara 2008. godine.</p> <p>Ova je Regulativa u cijelosti obvezujuća i neporedno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorom o osnivanju Evropske zajednice.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Regulativa (EZ) broj 1896/2006</p>				

<p style="text-align: center;">Član 1 Predmet</p> <p>1. Svrha ove Regulative je: pojednostavljivanje, ubrzavanje i smanjenje troškova parničnih postupaka u prekograničnim slučajevima koji se odnose na nesporna novčana potraživanja uspostavljanjem postupka Evropskog naloga za naplatu; i omogućivanje slobodnog protoka evropskih naloga za naplatu u svim državama članicama određivanjem minimalnih standarda čije poštovanje čini nepotrebnim bilo kakve dalje postupke u državama članicama izvršenja prije priznavanja i izvršenja.</p> <p>2. Ova Regulativa ne sprečava povjerioca da uloži zahtjev u skladu s članom 4 pokretanjem drugog postupka koji ima pravo u skladu s pravnom tekovinom jedne od država članica ili pravnom tekovinom Zajednice.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p>Član 2 Primjena</p> <p>1. Ova Regulativa se primjenjuje na građanske i privredne stvari u prekograničnim slučajevima, bez obzira na vrstu suda. Regulativa se ne odnosi na prihodne, carinske i upravne stvari ili na odgovornost država za postupke i propuste u sprovođenju javnih ovlaštenja (<i>acta iure imperii</i>):</p> <p>2. Ova Regulativa se ne primjenjuje na: imovinska prava koja proizlaze iz bračne zajednice, oporuke ili nasljeđivanja; stečaj, postupke koji se odnose na likvidaciju nelikvidnih privrednih društava i drugih pravnih lica, sudske nagodbe i slične postupke; socijalnu sigurnost; potraživanja koja proizlaze iz vanugovornih obveza, osim ako: su one bile predmet dogovora između strana ili je došlo do priznanja duga, ili se odnose na isplaćene dugove koji proizlaze iz zajedničkog vlasništva nad imovinom.</p> <p>3. U ovoj Regulativi pojam „država članica” odnosi se na države članice izuzev Danske.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	

<p>Član 3 Prekogranični slučajevi</p> <p>1. Za potrebe ove Regulative prekogranični slučaj je slučaj u kojem makar jedna strana ima prebivalište ili boravi u državi članici koja nije država članica u kojoj se nalazi sud pred kojim je pokrenut postupak.</p> <p>2. Prebivalište ili boravište se određuje u skladu s članovima 59. i 60. Regulative Savjeta (EZ) br. 44/2001 od 22. decembra 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i privrednim stvarima.</p> <p>3. Trenutak za utvrđivanje da li se radi o prekograničnom slučaju je trenutak u kojem se zahtjev za uspostavljanje Evropskog naloga za naplatu podnese u skladu s ovom Regulativom.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p>Član 4 Postupak za izdavanje Evropskog naloga za naplatu</p> <p>Evropski nalog za naplatu izdaje se u svrhu naplate novčanih potraživanja za tačno utvđen iznos čije plaćanje dopijeva u vrijeme kada je podnesen zahtjev za izdavanje Evropskog naloga za naplatu.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p>Član 5 Značenje izraza</p> <p>Izrazi upotrijebljeni u ovoj Regulativi imaju sljedeća značenja:</p> <p>„država članica porijekla” se odnosi na državu članicu u kojoj je izdat Evropski nalog za naplatu;</p> <p>„država članica izvršenja” se odnosi na državu članicu u kojoj se zahtijeva izvršenje Evropskog naloga za naplatu;</p> <p>„sud” se odnosi na bilo koje tijelo u državi članici koje je nadležno za evropske naloge za naplatu ili bilo koje drugo s tim povezano pitanje;</p> <p>„sud porijekla” se odnosi na sud koji izdaje Evropski nalog za naplatu.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p>Član 6 Nadležnost</p> <p>1. Za potrebe primjene ove Regulative nadležnost se</p>	<p>Nadležnost za odlučivanje i sprovođenje izvršenja na osnovu</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>određuje u skladu s važećim pravilima pravne tekovine Zajednice, posebno u skladu s Regulativom (EZ) br. 44/2001.</p> <p>2. Međutim, ako se potraživanje odnosi na ugovor koji je sklopilo fizičko lice, potrošač, u svrhu za koju se može smatrati da je izvan njegove djelatnosti ili profesije, i ako je dužnik potrošač, nadležnost imaju samo sudovi u državi članici u kojoj dužnik ima prebivalište, u smislu člana 59. Regulative (EZ) br. 44/2001.</p>	<p style="text-align: center;">evropskog platnog naloga Član 291m</p> <p>Za odlučivanje i sprovođenje izvršenja na osnovu evropskog platnog naloga nadležan je javni izvršitelj.</p> <p>Mjesna nadležnost javnog izvršitelja za odlučivanje i sprovođenje izvršenja iz stava 1 ovog člana određuje se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje izvršiteljska djelatnost, a koje uređuju mjesnu nadležnost javnog izvršitelja.</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Član 7</i></p> <p>Zahtjev za izdavanje Evropskog naloga za naplatu</p> <p>1. Zahtjev za izdavanje Evropskog naloga za naplatu podnosi se na standardnom Formularu A koji je dat u Prilogu I.</p> <p>2. U zahtjevu se navode:</p> <p>imena i adrese stranaka i, gdje je to primjenjivo, njihovih zastupnika, te suda pred kojim je zahtjev podnesen;</p> <p>iznos potraživanja, uključujući glavnici i, gdje je to primjenjivo, kamate, ugovorne kazne i troškove;</p> <p>ako se na potraživanja obračunavaju kamate, kamatna stopa i period za koje se kamate zaračunavaju se takođe navode, osim u slučaju kada se radi o kamatama koje su zakonom određene kao obavezne, koje se po automatizmu dodaju glavnici u skladu s pravom države članice porijekla;</p> <p>osnov zahtjeva, uključujući opis okolnosti na koje se oštećeni poziva kao osnovu za zahtjev i, gdje je to primjenjivo, kamate koje se potražuju;</p> <p>opis dokaza koji su u korist potraživanja;</p> <p>osnov za nadležnost; i</p> <p>(g) prekograničnu prirodu slučaja u smislu člana 3.</p> <p>3. U zahtjevu povjerilac izjavljuje da su predstavljene informacije prema njegovom saznanju i uvjerenju istinite, te da prihvata da namjerno iznošenje neistine može dovesti do primjerenih sankcija u skladu sa pravnom tekovinom države članice porijekla.</p> <p>Stav 4 mijenja regulativa 32015R2421</p> <p>5. Zahtjev se predaje u papirnom obliku ili posredstvom bilo kojeg drugog sredstva komunikacije, uključujući elektronsko,</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p style="text-align: center;">Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	

<p>koje je prihvatila država članica porijekla i koje je na raspolaganju sudu porijekla.</p> <p>6. Povjerilac ili, prema potrebi, njegov zastupnik, potpisuje zahtjev. U slučaju kada se zahtjev predaje u elektronskom obliku u skladu sa stavom 5, mora biti potpisan u skladu s članom 2, stav 2 Direktive 1999/93/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. decembra 1999. o okviru Zajednice za elektronske potpise. Države članice porijekla priznaju takav potpis, pa isti ne podliježe dodatnim uslovljavanjima.</p> <p>Međutim, takav elektronski potpis se neće zahtijevati, ako i u onoj mjeri u kojoj u sudovima države članice porijekla postoji alternativni sistem komunikacije koji je na raspolaganju određenoj grupi unaprijed registrovanih ovjerenih korisnika i koji omogućava identifikaciju dotičnih korisnika na siguran način. Države članice obavještavaju Komisiju o takvim sistemima komunikacije.</p>				
<p>Član 8 Provjera zahtjeva</p> <p>Sud kojem je podnesen zahtjev za izdavanje Evropskog naloga za naplatu provjerava što prije i na osnovu formulara zahtjeva da li su zadovoljeni uslovi iz članova 2, 3, 4, 6. i 7, te je li potraživanje osnovano. Ova provjera može se sprovesti u obliku automatizovanog postupka.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p>Član 9 Dopune i ispravke</p> <p>1. Ako zahtjevi iz člana 7 nisu ispunjeni, osim ako je potraživanje očito neosnovano ili je zahtjev neprihvatljiv, sud povjeriocu pruža priliku da dopuni ili ispravi zahtjev. Sud koristi standardni Formular B koji je dat u Prilogu II.</p> <p>2. U slučaju kada sud od povjerioca zatraži da dopuni ili ispravi zahtjev, sud za to određuje rok koji u datim okolnostima smatra primjerenim. Sud ima diskreciono pravo da produži taj rok.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p>Član 10 Izmjene zahtjeva</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana</p>	

<p>1. Ako se zahtjevi iz člana 8 ispune samo za dio potraživanja, sud o tome obavještava povjerioca koristeći se standardnim Formularom C koji je dat u Prilogu III. Povjeriocu se upućuje poziv da prihvati ili odbije predlog za Evropski nalog za naplatu u iznosu koji je odredio sud, te se obavještava o posljedicama svoje odluke. Povjerilac odgovara vraćanjem standardnog Formulara C koji mu je dostavio sud u roku koji je utvrdio sud u skladu s članom 9, stav 2.</p> <p>2. Ako povjerilac prihvati sudski predlog, sud izdaje Evropski nalog za naplatu u skladu s članom 12 za onaj dio potraživanja koji je povjerilac prihvatio. Posljedice u vezi s preostalim dijelom početnog potraživanja uređuje nacionalna pravna tekovina.</p> <p>3. Ako povjerilac ne pošalje svoj odgovor u roku koji je odredio sud ili odbije sudski predlog, sud u potpunosti odbija zahtjev za izdavanje Evropskog naloga za naplatu.</p>			<p>pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p style="text-align: center;">Član 11 Odbijanje zahtjeva</p> <p>1. Sud odbija zahtjev, ako: nisu ispunjeni zahtjevi iz članova 2, 3, 4, 6. i 7; ili je potraživanje očigledno neosnovano; ili povjerilac ne pošalje odgovor u roku koji je odredio sud u skladu s članom 9, stav 2; ili povjerilac ne pošalje odgovor u roku koji je odredio sud ili odbije predlog suda, u skladu s članom 10. Povjerilac se o osnovu za odbijanje obavještava putem standardnog Formulara D koji je dat u Prilogu IV.</p> <p>2. Protiv odbijanja zahtjeva ne postoji pravo žalbe.</p> <p>3. Odbijanje zahtjeva ne sprečava povjerioca da nastavi s naplatom potraživanja posredstvom novog zahtjeva za izdavanje Evropskog naloga za naplatu ili bilo kojeg drugog postupka na čije pokretanje ima pravo u skladu s pravnom tekovinom države članice.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	

<p>Član 12</p> <p>Izdavanje Evropskog naloga za naplatu</p> <p>1. Ako su ispunjeni zahtjevi iz člana 8, sud izdaje, što prije, a obično u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, Evropski nalog za naplatu na standardnom Formularu E koji je dat u Prilogu V.</p> <p>Rok od 30 dana ne uključuje vrijeme koje je povjeriocu trebalo da dopuni, ispravi ili izmijeni zahtjev.</p> <p>2. Evropski nalog za naplatu izdaje se zajedno s kopijom obrasca zahtjeva. Isti ne sadrži informacije koje je povjerilac priložio uz Formular A u prilogima 1. i 2.</p> <p>3. U Evropskom nalogu za naplatu dužnik se savjetuje o mogućnosti da:</p> <p>povjeriocu plati iznos koji je naveden u nalogu;</p> <p>ili</p> <p>ospori nalog tako što sudu porijekla uloži žalbu, koja mora biti podnijeta u roku od 30 dana od dostavljanja naloga dužniku.</p> <p>4. Evropskim nalogom za naplatu dužnik se obavještava da:</p> <p>je nalog izdat isključivo na osnovu podataka koje je pružio povjerilac i koje sud nije potvrdio;</p> <p>je nalog postao izvršiv, osim ako se sudu ne podnese žalba u skladu s članom 16;</p> <p>u slučaju kada je žalba podnijeta, postupak se nastavlja na nadležnim sudovima država članica porijekla u skladu s pravilima standardnog građanskog postupka, osim ako povjerilac ne zahtjeva da se u tom slučaju postupak okonča.</p> <p>5. Sud obezbjeđuje dostavu naloga dužniku u skladu s nacionalnom pravnom tekovinom i na način koji ispunjava minimalne zahtjeve iz članova 13, 14 i 15.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p>Član 13</p> <p>Dostava s dokazom o preuzimanju od strane dužnika</p> <p>Evropski nalog za naplatu može se dostaviti dužniku u skladu s nacionalnom pravnom tekovinom države u kojoj se izvršava dostava na jedan od sljedećih načina:</p> <p>ličnom dostavom s potvrdom preuzimanja, koja uključuje datum prijema, a koju potpisuje dužnik;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Dostavljanje evropskog platnog naloga u Crnoj Gori uređeno je članom 508u Predloga zakona o izmjenama i</p>	

<p>ličnom dostavom koja se potvrđuje ispravom koju potpisuje nadležna osoba koja je izvršila dostavu, a u kojoj se navodi da je dužnik preuzeo dokument ili da ga je odbio preuzeti bez zakonskog obrazloženja i datum dostave;</p> <p>dostavom poštom koja je potvrđena priznanicom koja sadrži datum prijema koju potpisuje i vraća dužnik;</p> <p>elektronskom dostavom, posredstvom faks uređaja ili elektronske pošte, koja je potvrđena priznanicom, uključujući datum prijema, a koju potpisuje i vraća dužnik.</p>			dopunama Zakona o parničnom postupku.	
<p>Član 14</p> <p>Dostava bez dokaza o preuzimanju od strane dužnika</p> <p>1. Evropski nalog za naplatu takođe se može dostaviti dužniku u skladu s nacionalnom pravnom tekovinom države u kojoj se izvršava dostava na jedan od sljedećih načina:</p> <p>ličnom dostavom na dužnikovu ličnu adresu osobama koje žive u istom domaćinstvu kao dužnik ili su u radnom odnosu kod dužnika;</p> <p>u slučaju samozaposlenog dužnika ili pravnog lica, ličnom dostavom u dužnikov poslovni prostor osobama koje dužnik upošljava;</p> <p>dostavljanjem naloga u dužnikovo poštansko sanduče;</p> <p>dostavljanjem naloga u poštanskoj ispostavi ili kod nadležnog javnog tijela, uz obavještenje o tom dostavljanju koje se dostavlja u dužnikovo poštansko sanduče, pod uslovom da se u pisanom obavještenju jasno navede da se radi o sudskom dokumentu ili da se navede pravno dejstvo obavještenja, odnosno da se radi o dostavi sudskih dokumenta, te da počinju teći rokovi;</p> <p>dostavom poštom bez dokaza iz stava 3, u slučaju kada dužnik ima adresu u državi članici porijekla;</p> <p>dostavom elektronskim putem koja se potvrđuje automatskom potvrdom dostave, pod uslovom da je dužnik unaprijed izričito prihvatio takav način dostave.</p> <p>2. Za potrebe ove Regulative, dostava na osnovu stava 1 nije prihvatljiva ako dužnikova adresa nije sa sigurnošću poznata.</p> <p>3. Dostava u skladu sa stavom 1, tačke (a), (b), (c) i (d) potvrđuje se:</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Dostavljanje evropskog platnog naloga u drugoj državi člani uređeno je članom 508u Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.</p>	

<p>dokumentom koji je potpisala nadležna osoba koja je izvršila dostavu, u kojem se navodi:</p> <p>način dostave; i</p> <p>ii. datum dostave; i</p> <p>iii. u slučaju da je nalog dostavljen osobi koja nije dužnik, ime dotične osobe i njen odnos s dužnikom; ili priznanica osobe kojoj je dokument dostavljen, na osnovu stava 1, alineje (a) i (b).</p>				
<p style="text-align: center;">Član 15 Dostava zastupniku</p> <p>Dostava u skladu s članovima 13 ili 14 takođe se može izvršiti dužnikovom zastupniku.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Dostavljanje zastupniku je propisano članom 133 Zakona o parničnom postupku ("Službeni list RCG", br. 022/04, 028/05, 076/06, Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 047/15, 048/15, 051/17, 075/17</p>	

<p>Član 16</p> <p>Osporavanje Evropskog naloga za naplatu</p> <p>1. Dužnik može uložiti prigovor na Evropski nalog za naplatu pred sudom porijekla koristeći se standardnim Formularom F koji je dat u Prilogu VI, koji mu se dostavlja zajedno s Evropskim nalogom za naplatu.</p> <p>2. Prigovor se ulaže unutar 30 dana od dostave naloga dužniku.</p> <p>3. Dužnik u prigovoru navodi da osporava potraživanje, ali nije obvezan da navede razloge za osporavanje.</p> <p>4. Prigovor se predaje u papirnom obliku ili posredstvom bilo kog drugog sredstva komuniciranja, uključujući elektronsko, koje prihvata država članica porijekla i koje je na raspolaganju sudu porijekla.</p> <p>5. Prigovor potpisuje dužnik ili, gdje je to primjenjivo, njegov zastupnik. U slučaju da se prigovor ulaže u elektronskom obliku u skladu sa stavom 4, isti treba biti potpisan u skladu s članom 2, stavom 2 Direktive 1999/93/EZ. Potpis se priznaje u državi članici porijekla, te isti ne podliježe dodatnim uslovljavanjima.</p> <p>Međutim, takav elektronski potpis se neće zahtijevati, ako i u onoj mjeri u kojoj u sudovima države članice porijekla postoji alternativni sistem komunikacije koji je na raspolaganju određenoj grupi unaprijed registrovanih ovjerenih korisnika koji omogućava identifikaciju dotičnih korisnika na siguran način. Države članice obavještavaju Komisiju o takvim sistemima komunikacije.</p>	<p style="text-align: center;">Prigovor Član 291n</p> <p>Protiv rješenja o izvršenju na osnovu evropskog platnog naloga može se izjaviti prigovor koji se odnosi na potraživanje utvrđeno evropskim platnim nalogom samo u slučaju ako su razlozi za izjavljivanje prigovora nastali nakon što je izvršnom dužniku dostavljen evropski platni nalog i ako se nijesu mogli iznijeti u prigovoru iz člana 16 Regulative 1896/2006.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Postupak po prigovoru protiv evropskog platnog naloga uređen je članom 508f Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.</p> <p>Posljedice propuštanja roka iz člana 16 stav 2 Regulative uređene su članom 508h Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, dok su vrste podnesaka koji se podnose u pisanoj formi propisano je u članu 508č navedenog zakona</p>	
<p>Član 17 mijenja regulativa 32015R2421</p>				
<p>Član 18</p> <p>Izvršivost</p> <p>1. Ako u roku iz člana 16, stav 2, uzimajući u obzir primjereni rok za prijem prigovora, sudu porijekla nije uloženi nijedan prigovor, sud porijekla bez odlaganja proglašava izvršivost Evropskog naloga za naplatu koristeći standardni Formular G koji je dat u Prilogu VII. Sud potvrđuje datum dostave.</p> <p>2. Ne dovodeći u pitanje stav 1, formalni zahtjevi za izvršivost određuju se na osnovu pravne tekovine države</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	

<p>članice porijekla. 3. Sud šalje izvršivi Evropski nalog za naplatu povjeriocu.</p>				
<p>Član 19 Ukidanje egzekviture Evropski platni nalog koji je postao izvršiv u državi članici porijekla priznaje se i izvršava u drugoj državi članici bez potrebe za proglašavanjem izvršivosti i bez ikakve mogućnosti za osporavanje priznavanja.</p>	<p>Izvršenje na osnovu evropskog platnog naloga Član 291lj Evropski platni nalog, u smislu Regulative evropskom platnom nalogu prema Regulativi (EZ) br. 1896/2006 Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2006. godine (u daljem tekstu: Regulativa 1896/2006) koji je izdao sud u Crnoj Gori i koji je postao izvršan, predstavlja izvršnu ispravu na osnovu koje se u Crnoj Gori može zahtijevati izvršenje. Evropski platni nalog koji je izdat u drugoj državi članici, a koji je postao izvršan, izvršava se u Crnoj Gori pod istim uslovima kao i domaća izvršna isprava, bez prethodnog sprovođenja posebnog postupka radi njegovog priznanja i proglašenja izvršnosti.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 20 Preispitivanje u izuzetnim slučajevima 1. Nakon isteka roka iz člana 16, stav 2, dužnik ima pravo podnijeti zahtjev za preispitivanje Evropskog naloga za naplatu pred nadležnim sudom u državi članici porijekla u slučaju kada: je platni nalog dostavljen na jedan od načina iz člana 14; i bez dužnikove krivice dostava nije izvršena u roku koji bi mu omogućio da pripremi odbranu; ili (b) dužnik, bez svoje krivice, zbog dejstva više sile ili zbog vanrednih okolnosti, nije bio u mogućnosti da uloži prigovor na potraživanje, pod uslovom da u ovom slučaju postupi bez odlaganja. 2. Nakon isteka roka iz člana 16, stav 2, dužnik ima pravo da zahtijeva provjeru Evropskog naloga za naplatu pred nadležnim sudom u državi članici u kojoj je nalog za naplatu očigledno pogrešno izdat, uzimajući u obzir zahtjeve koje propisuje ova Regulativa, ili zbog izuzetnih okolnosti. 3. Ako sud odbije dužnikov zahtjev jer ne postoji osnov za</p>	<p>Preispitivanje evropskog platnog naloga Član 291o Ako je podnesen zahtjev za preispitivanje evropskog platnog naloga koji je izdat u Crnoj Gori, shodno odredbama člana 20 Regulative 1896/2006, sud može, na zahtjev izvršnog dužnika, odložiti izvršenje. U slučaju iz stava 1 ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje odlaganje izvršenja na predlog izvršnog dužnika.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Nadležnost za odlučivanje po zahtjevu za preispitivanje evropskog platnog naloga iz člana 20 stav 1 Regulative propisana je članom 508c Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku</p>	

<p>preispitivanje iz stavova 1 i 2, Evropski nalog za naplatu ostaje pravno valjan. Ako sud odluči da je preispitivanje opravdano po osnovu jednog od razloga iz stavova 1 i 2, Evropski nalog za naplatu postaje ništavan.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 21 Izvršenje</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje odredbe ove Regulative, procedura izvršenja se uređuje odredbama pravne tekovine države članice izvršenja. Evropski nalog za naplatu koji je postao izvršiv izvršava se pod istim uslovima kao i bilo koja druga izvršiva odluka koju je donijela država članica izvršenja.</p> <p>2. Za izvršenje u drugoj državi članici, povjerilac nadležnim tijelima izvršenja te države članice obezbjeđuje: (a) primjerak Evropskog naloga za naplatu koji je sud porijekla proglasio izvršivim, koji ispunjava neophodne uslove za utvrđivanje njegove vjerodostojnosti; i (b) gdje je to potrebno, prevod Evropskog naloga za naplatu na službeni jezik države članice izvršenja ili, ako u državi članici izvršenja postoji nekoliko službenih jezika, na službeni jezik ili jedan od službenih jezika koji se koristi u sudskom postupku mjesta gdje se zahtijeva izvršenje, u skladu s pravnom tekovinom dotične države članice, ili na drugi jezik za koji je država članica izvršenja navela kao prihvatljiv. Svaka država članica može navesti službeni jezik ili jezike institucija Evropske unije koji nisu njeni maternji i koje država može prihvatiti za Evropski nalog za naplatu. Prevod ovjerava osoba koja je za to kvalifikovana u jednoj od država članica.</p> <p>3. Od povjerioca koji u jednoj državi članici zatraži izvršenje Evropskog naloga za naplatu koji je izdat u drugoj državi članici ne zahtijeva se osiguranje ili zalog, bez obzira na opis, na osnovu činjenice da je strani državljanin ili da nema pebivalište ili boravište u državi članici izvršenja.</p>	<p style="text-align: center;">Izvršenje na osnovu evropskog platnog naloga Član 291lj</p> <p>Evropski platni nalog, u smislu Regulative evropskom platnom nalogu prema Regulativi (EZ) br. 1896/2006 Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2006. godine (u daljem tekstu: Regulativa 1896/2006) koji je izdao sud u Crnoj Gori i koji je postao izvršan, predstavlja izvršnu ispravu na osnovu koje se u Crnoj Gori može zahtijevati izvršenje.</p> <p>Evropski platni nalog koji je izdat u drugoj državi članici, a koji je postao izvršan, izvršava se u Crnoj Gori pod istim uslovima kao i domaća izvršna isprava, bez prethodnog sprovođenja posebnog postupka radi njegovog priznanja i proglašenja izvršnosti.</p> <p style="text-align: center;">Član 291nj</p> <p>Ako je izvršni povjerilac dužan da priloži prevod, u smislu člana 21 stav 2 tačka b Regulative 1896/2006, taj prevod mora biti na crnogorskom jeziku i ovjeren od lica koje je za to ovlašćeno u nekoj od država članica.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p align="center">Član 22 Odbijanje izvršenja</p> <p>1. Nadležni sud u državi članici izvršenja nakon zahtjeva dužnika odbija izvršenje Evropskog naloga za naplatu ako je predmetni nalog protivrječan ranijoj odluci ili nalogu koji je ranije izdan u bilo kojoj državi članici ili trećoj zemlji, pod uslovom da:</p> <ul style="list-style-type: none"> je ranija odluka ili raniji nalog donijeta/izdan po istom osnovu za pokretanje postupka između istih strana; i ranija odluka ili raniji nalog ispunjava uslove potrebne za priznavanje u državi članici izvršenja; i se protivrječnost nije mogla iskoristiti kao prigovor u sudskom postupku u državi članici porijekla. 	<p align="center">Nadležnost za odlučivanje po predlogu za obustavu izvršenja na osnovu evropskog platnog naloga Član 291p</p> <p>Za odlučivanje po predlogu izvršnog dužnika za obustavu izvršenja, u smislu člana 22 stav 1 Regulative 1896/2006, nadležan je osnovni sud na čijem se području nalazi službeno sjedište javnog izvršitelja koji je donio odluku po predlogu za izvršenje, odnosno Privredni sud Crne Gore. Na obustavu izvršenja iz stava 1 ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje obustava izvršenja.</p>	<p align="center">Potpuno usklađeno</p>		
<p align="center">Član 23 Obustava ili ograničenje izvršenja</p> <p>U slučaju kada je dužnik podnio zahtjev za preispitivanje u skladu s članom 20, nakon podnošenja dužnikovog zahtjeva nadležni sud u državi članici izvršenja može:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) ograničiti izvršenje postupka na zaštitne mjere; ili (b) usloviti izvršenje pod uslovima osiguranja koje sam odredi; ili (c) u izuzetnim okolnostima, obustaviti postupak izvršenja. 	<p align="center">Nadležnost za odlučivanje po predlozima iz člana 23 Regulative 1896/2006 Član 291r</p> <p>Za odlučivanje po predlozima iz člana 23 Regulative 1896/2006 nadležan je osnovni sud na čijem se području nalazi službeno sjedište javnog izvršitelja koji je donio odluku po predlogu za izvršenje, odnosno Privredni sud Crne Gore. Po predlozima iz stava 1 ovog člana, sud odlučuje rješenjem protiv kojeg nije dozvoljena žalba.“</p>	<p align="center">Potpuno usklađeno</p>		
<p align="center">Član 24 Pravno zastupanje</p> <p>Zastupanje od strane advokata ili drugih pravnih stručnjaka nije obavezno:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) za povjerioca u vezi sa zahtjevom za izdavanje Evropskog naloga za naplatu; (b) za dužnika u vezi s prigovorom na Evropski nalog za naplatu. 	<p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p align="center">Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p align="center">Član 25 Sudske takse Stav 1 mijenja regulativa 32015R2421</p>	<p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p align="center">Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana</p>	

2. U smislu ove Regulative, sudske takse uključuju takse i naknade koje se moraju platiti sudu, čiji iznos se određuje nacionalnom pravnom tekovinom.			pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji	
<p style="text-align: center;">Član 26</p> <p style="text-align: center;">Veza s nacionalnim procesnim pravom</p> <p>Sva procesna pitanja koja nisu posebno određena ovom Regulativom uređuje nacionalna pravna tekovina.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Sva procesna pitanja koja nisu posebno određena regulativom uređuje Zakon o parničnom postupku Službeni list RCG", br. 022/04, 028/05, 076/06, Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 047/15, 048/15, 051/17, 075/17	
<p style="text-align: center;">Član 27</p> <p>Odnos s Regulativom (EZ) br. 1348/2000</p> <p>Ova Regulativa ne utiče na primjenu Regulative Savjeta (EZ) br. 1348/2000 od 29. maja 2000. godine o dostavi sudskih i vansudskih dokumenata u građanskim ili privrednim stvarima u državama članicama.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji	
<p>Član 28</p> <p>Informacije o troškovima dostave i izvršenja</p> <p>Države članice sarađuju kako bi široj javnosti i stručnim krugovima obezbijedile informacije o:</p> <p>(a) troškovima dostave dokumenata;</p> <p>i</p> <p>(b) tijelima koja su nadležna za izvršenje iz članova 21, 22 i 23, posebno putem Evropske pravosudne mreže u građanskim i privrednim stvarima, koja je osnovana u skladu s Odlukom Savjeta 2001/470/EZ.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji	
<p>Član 29</p> <p>Informacije u vezi s nadležnošću, postupkom preispitivanja, sredstava komunikacije i jezika</p> <p>1. Do 12. juna 2008. države članice dužne su obavijestiti Komisiju o:</p> <p>sudovima koji su nadležni za izdavanje Evropskog naloga za</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Navedena odredba će se neposredno	

<p>naplatu; postupku preispitivanja i nadležnim sudovima u svrhu primjene člana 20; sredstvima komunikacije koja su prihvaćena u svrhu postupka izdavanja Evropskog naloga za naplatu i na raspolaganju sudovima; prihvaćenim jezicima u skladu s članom 21, stav 2, tačka (b). Države članice Komisiju obavještavaju o svim naknadnim promjenama tih informacija. 2. Komisija informacije dobijene u skladu sa stavom 1. stavlja na raspolaganje javnosti objavljivanjem u Službenom listu Evropske unije, ili na drugi prikladan način.</p>			<p>primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p>Član 30 mijenja regulativa 32015R2421</p>				
<p>Član 31 mijenja regulativa 32015R2421</p>				
<p>Član 32 Preispitivanje Do 12. decembra 2013. godine Komisija Evropskom parlamentu, Savjetu i Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu podnosi detaljni izvještaj o preispitivanju djelovanja Evropskog naloga za naplatu. Predmetni izvještaj sadrži ocjenu djelovanja i načina na koji je sproveden, kao i širu procjenu utjecaja za svaku državu članicu. U tu svrhu, i kako bi se osiguralo da se u obzir uzme najbolja praksa u Evropskoj uniji koja odražava načela boljeg zakonodavstva, države članice Komisiji dostavljaju informacije koje se odnose na prekogranično funkcionisanje Evropskog naloga za naplatu. Te informacije odnose se na sudske takse, brzinu postupka, učinkovitost, jednostavnost korištenja i unutrašnje postupke naloga za plaćanje država članica. Uz izvještaj Komisija, ukoliko je to prikladno, prilaže predloge za prilagođavanje.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 33 Stupanje na snagu Ova Regulativa stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenom listu Evropske unije. Primjenjuje se od 12. decembra 2008. godine, osim članova</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>28, 29, 30 i 31 koji se primjenjuju od 12. juna 2008. godine. Ova je Regulativa u cijelosti obvezujuća i direktno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorom o osnivanju Evropske zajednice.</p>				
<p align="center">REGULATIVA (EU) 2015/2421</p>				
<p align="center">Član 1</p> <p>Regulativa (EZ) br. 861/2007 se mijenja i dopunjuje kao što slijedi:</p> <p>(1) Član 2 se zamjenjuje sljedećim:</p> <p align="center">Član 2</p> <p align="center">Područje primjene</p> <p>1. Ova regulativa se primjenjuje na građanske i privredne stvari u prekograničnim predmetima na način propisan članom 3, bez obzira na vrstu suda ili tribunala kada vrijednost tužbenog zahtjeva, bez svih kamata, troškova i izdataka, ne prelazi 5.000 eura u trenutku kada je nadležni sud odnosno tribunal primio obrazac tužbenog zahtjeva. Ona naročito ne obuhvata poreske, carinske ili upravne stvari, niti odgovornost države za činjenja odnosno nečinjenja u vršenju javnih ovlašćenja (acta jure imperii).</p> <p>2. Ova regulativa se ne primjenjuje na pitanja u vezi sa:</p> <p>(a) statusom ili poslovnom sposobnošću fizičkih lica;</p> <p>(b) imovinskim pravima koja proizlaze iz bračnog odnosa ili iz odnosa za koji se prema pravu koje se primjenjuje na takav odnos smatra da isti ima dejstva uporediva sa dejstvima braka;</p> <p>(c) obavezama izdržavanja koje proizilaze iz porodičnog odnosa, roditeljstva, braka ili tazbinskog srodstva;</p> <p>(d) testamentima i nasljeđivanjem, uključujući obaveze izdržavanja koje proizilaze iz smrti;</p> <p>(e) stečajem, postupcima povezanim sa likvidacijom nesolventnih društava ili drugih pravnih lica, sudskim poravnanjima, dogovorima između povjerilaca i dužnika, i sličnim postupcima;</p>	<p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p align="center">Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	

<p>(f) socijalnim osiguranjem;</p> <p>(g) arbitražom;</p> <p>(h) radnim pravom.</p> <p>(i) zakupom nepokretne imovine, osim tužbi zbog novčanih potraživanja; ili</p> <p>(j) povredama privatnosti i ličnih prava, uključujući klevetu.'.</p>				
<p>(2) U članu 3, st. 2 i 3 se zamjenjuju sljedećim:</p> <p>'2. Domicil se utvrđuje u skladu sa čl. 62 i 63 Regulative (EU) br. 1215/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta⁽⁷⁾.</p> <p>3. Mjerodavan trenutak za utvrđivanje da li je određen predmet prekogranični predmet je datum prijema obrasca tužbenog zahtjeva od strane nadležnog suda ili tribunala.</p> <p>(7) Regulativa (EU) br. 1215/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2012. godine o nadležnosti i priznavanju i izvršenju presuda u građanskim i privrednim predmetima'."</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p>(3) Član 4 se mijenja kao što slijedi:</p> <p>(a) U drugom podstavu stava 4, dodaje se sljedeća rečenica:</p> <p>'Sud odnosno tribunal obavještava tužioca o odbacivanju i o tome da li je protiv odbacivanja dozvoljena žalba.';</p> <p>(b) Stav 5 se zamjenjuje sljedećim:</p> <p>'5. Države članice obezbjeđuju da standardni obrazac tužbenog zahtjeva A bude dostupan svim sudovima odnosno tribunalima pred kojima se može pokrenuti evropski postupak za sporove male vrijednosti, i da mu se može pristupiti putem odgovarajućih nacionalnih veb-sajtova'.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p>(4) U članu 5, stav 1 se zamjenjuje sljedećim:</p> <p>'1. Evropski postupak za sporove male vrijednosti je postupak u pisanom obliku.</p> <p>1a. Sud odnosno tribunal održava usmenu raspravu samo ako smatra da nije moguće donijeti presudu na osnovu</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedeni stav regulative je prenet u čl. 508i i 508m Predloga zakona o izmjenama i</p>	

<p>pisanih dokaza ili ako stranka to zahtijeva. Sud odnosno tribunal može odbiti takav zahtjev ako smatra da, s obzirom na okolnosti predmeta, usmena rasprava nije potrebna za pravično sprovođenje postupka. Razlozi odbijanja se navode u pisanom obliku. Odbijanje se ne može osporavati odvojeno od ulaganja pravnog lijeka protiv presude.’.</p>			<p>dopunama Zakona o parničnom postupku</p>
<p>(5)Član 8 se zamjenjuje sljedećim: ‘Član 8 Usmena rasprava</p> <p>1. Ako se, u skladu sa članom 5 stav 1 tačka a smatra da je usmena rasprava neophodna, ona se održava primjenom bilo koje odgovarajuće tehnologije za komunikaciju na daljinu koja je dostupna sudu, kao što su videokonferencija ili telekonferencija, osim ako primjena tih tehnologija, zbog posebnih okolnosti predmeta, nije primjerena za pravično sprovođenje postupka.</p> <p>Ako lice koje treba da bude saslušano ima prebivalište ili uobičajeno boravište u nekoj državi članici koja nije država članica u kojoj se nalazi sud odnosno tribunal koji ima nadležnost, prisustvo tog lica na usmenoj raspravi putem videokonferencije, telekonferencije ili druge odgovarajuće tehnologije za komunikaciju na daljinu se obezbjeđuje sprovođenjem postupaka predviđenih u Regulativi Savjeta (EK) br. 1206/2001 ⁽⁸⁾.</p> <p>2. Stranka koja je pozvana da bude fizički prisutna na usmenoj raspravi može zahtijevati primjenu tehnologije za komunikaciju na daljinu, pod uslovom da je takva tehnologija dostupna sudu, uz obrazloženje da bi aranžmani kojima bi se obezbijedilo njeno fizičko prisustvo, a posebno u pogledu mogućih troškova koji bi nastali toj stranci, bili nesrazmjerni tužbenom zahtjevu.</p> <p>3. Stranka koja je pozvana da prisustvuje usmenoj raspravi putem tehnologije za komunikaciju na daljinu</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>

<p>može zahtijevati da bude fizički prisutna na toj raspravi. Standardnim obrascem tužbenog zahtjeva A i standardnim obrascem za odgovor C, koji su sačinjeni u skladu sa postupkom iz člana 27 stav 2, stranke se informišu da se na ostvarivanje naknade bilo kakvih troškova koji su stranci nastali zbog njenog fizičkog prisustva na usmenoj raspravi, u slučaju kada je ta stranka zahtijevala da bude fizički prisutna, primjenjuju uslovi utvrđeni u članu 16.</p> <p>4. Odluka suda o zahtjevu iz st. 2. i 3. se ne može osporavati odvojeno od ulaganja pravnog lijeka protiv presude.</p>				
<p>(6)Član 9 se zamjenjuje kao što slijedi: <i>Član 9</i></p> <p>Izvođenje dokaza</p> <p>1. Sud odnosno tribunal odlučuje o načinima izvođenja dokaza i obimu dokaza koji su mu potrebni da bi donio presudu u skladu sa pravilima primjenjivim na dopuštenost dokaza. Primjenjuje najjednostavniji i najmanje opterećujući metod izvođenja dokaza.</p> <p>2. Sud odnosno tribunal može dozvoliti izvođenje dokaza putem pisanih izjava svjedoka, vještaka ili stranaka.</p> <p>3. Ako izvođenje dokaza podrazumijeva saslušanje lica, to saslušanje se sprovodi u skladu sa uslovima utvrđenim u članu 8.</p> <p>4. Sud odnosno tribunal može izvoditi dokaze vještačenjem ili usmenim svjedočenjem samo ako nije moguće donijeti presudu na osnovu drugih dokaza.’.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p>(7)Član 11 se zamjenjuje sljedećim: <i>Član 11</i></p> <p>Pomoć strankama</p> <p>1. Države članice obezbjeđuju strankama mogućnost dobijanja praktične pomoći prilikom ispunjavanja obrazaca</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	

<p>i opštih informacija o području primjene evropskog postupka za sporove male vrijednosti, kao i opštih informacija o tome koji sudovi odnosno tribunali u odnosnoj državi članici su nadležni da donose presudu u evropskom postupku u sporovima male vrijednosti. Ta pomoć se pruža besplatno. Nijedan dio ovog stava ne nalaže državama članicama da pružaju pravnu pomoć ili pravno savjetovanje u vidu pravne ocjene konkretnog predmeta.</p> <p>2. Države članice obezbjeđuju da su informacije o organima ili organizacijama nadležnim za pružanje pomoći u skladu sa stavom 1 dostupne u svim sudovima i tribunalima pred kojim se može pokrenuti evropski postupak za sporove male vrijednosti, kao i da im se može pristupiti putem odgovarajućih nacionalnih vebajtova.’.</p>				
<p>Član 13 se zamjenjuje sljedećim:</p> <p style="text-align: center;"><i>Član 13</i></p> <p style="text-align: center;">Uručenje pismena i ostala pisana komunikacija</p> <p>1. Pismena iz člana 5 st. 2 i 6 i presude donesene u skladu sa članom 7 se uručuju:</p> <p>(a) poštom, ili</p> <p>(b) elektronskim putem:</p> <p>(i) kada su takva sredstva tehnički dostupna i dopuštena u skladu sa pravilima postupka države članice u kojoj se sprovodi evropski postupak za sporove male vrijednosti i ako stranka kojoj treba izvršiti uručenje ima prebivalište ili uobičajeno boravište u drugoj državi članici, u skladu sa pravilima postupka te države članice; i</p> <p>(ii) kada je stranka kojoj treba izvršiti uručenje izričito unaprijed prihvatila da joj se pismena mogu uručiti elektronskim putem ili kada, u skladu sa pravilima postupka države članice u kojoj ta stranka ima prebivalište ili uobičajeno boravište, ona ima pravnu obavezu da prihvati taj poseban način uručenja.</p> <p>To uručenje se dokazuje potvrdom o prijemu u kojoj je</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	

<p>naveden datum prijema.</p> <p>2. Sva pisana komunikacija između suda odnosno tribunala i stranaka ili drugih lica koja učestvuju u postupku, koja nije navedena u stavu 1, se odvija elektronskim putem i dokazuje potvrdom o prijemu ako su takva sredstva tehnički dostupna i dopuštena u skladu sa pravilima postupka države članice u kojoj se sprovodi evropski postupak za sporove male vrijednosti, pod uslovom da je stranka ili lice unaprijed prihvatila/prihvatilo takva sredstva komunikacije ili kada, u skladu sa pravilima postupka države članice u kojoj ta stranka ili lice ima prebivalište ili uobičajeno boravište, ono ima pravnu obavezu da prihvati takva sredstva komunikacije.</p> <p>3. Pored ostalih sredstava koja su na raspolaganju u skladu sa pravilima postupka države članice za izražavanje prethodnog prihvatanja korišćenja elektronskog uručenja, u skladu sa st. 1 i 2, to prihvatanje je moguće izraziti putem standardnog obrasca tužbenog zahtjeva A i standardnog obrasca za odgovor C.</p> <p>4. Ako uručenje u skladu sa stavom 1 nije moguće, uručenje se može izvršiti na bilo koji od načina iz člana 13 ili 14 Regulative (EK) br. 1896/2006.</p> <p>Ako komunikacija u skladu sa stavom 2 nije moguća ili ako zbog posebnih okolnosti predmeta nije primjerena, može se primjeniti bilo koji drugi način komunikacije koji je dopušten u skladu sa pravom države članice u kojoj se sprovodi evropski postupak za sporove male vrijednosti.’.</p>				
<p>(9)Ubacuje se sljedeći član:</p> <p style="text-align: center;"><i>Član 15a</i></p> <p style="text-align: center;">Sudski troškovi i načini plaćanja</p> <p>1. Sudski troškovi naplaćeni u državi članici za evropski postupak za sporove male vrijednosti ne smiju biti nesrazmjerni i ne smiju biti viši od sudskih troškova naplaćenih za nacionalne pojednostavljene sudske postupke u toj državi članici.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	

<p>2. Države članice obezbjeđuju da stranke mogu da plate sudske troškove načinima plaćanja na daljinu, koji omogućavaju strankama da izvrše uplatu i iz države članice koja nije država članica u kojoj se nalazi sud odnosno tribunal, pri čemu im nude najmanje jedan od sljedećih načina plaćanja:</p> <p>(a) bankovni prenos;</p> <p>(b) plaćanje kreditnom ili debitnom karticom; ili</p> <p>(c) neposrednom naplatom na teret bankovnog računa tužioca.’.</p> <p>(10) U članu 17, stav 2 se zamjenjuje sljedećim: ‘2. Članovi 15a i 16 se primenjuju na sve pravne lijekove.’.</p>				
<p>(11) Član 18 se zamjenjuje sljedećim: ‘Član 18</p> <p>Preispitivanje presude u izuzetnim slučajevima</p> <p>1. Tuženi koji se nije upustio u postupak ima pravo da zahtijeva preispitivanje presude u evropskom postupku za sporove male vrijednosti pred nadležnim sudom odnosno tribunalom države članice u kojoj je presuda donesena, ako:</p> <p>(a) tuženom nije uručen obrazac tužbenog zahtjeva ili u slučaju usmene rasprave nije pozvan na tu raspravu blagovremeno i na način koji mu omogućava da pripremi svoju odbranu;</p> <p>(b) je tuženi bio spriječen da ospori tužbeni zahtjev zbog više sile (<i>force majeure</i>) ili zbog vanrednih okolnosti koje su nastupile bez njegove krivice, osim ako je tuženi propustio da uloži pravni lijek protiv presude iako je to mogao učiniti.</p> <p>2. Rok za podnošenje zahtjeva za preispitivanje je 30 dana. Rok počinje da teče od dana kada je tuženi stvarno upoznat sa sadržajem presude i kada je bio u mogućnosti da reaguje, a najkasnije od datuma prve mjere izvršenja koja za posljedicu ima nemogućnost raspolaganja imovinom tuženog u potpunosti ili djelimično. Taj rok se ne</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Nadležnost za preispitivanje presude u izuzetnim slučajevima u evropskom postupku za sporove male vrijednosti uređena je članom 508p Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku</p>	

<p>može produžiti.</p> <p>3. Ako sud odbije zahtjev za preispitivanje iz stava 1 jer ne postoji nijedan od razloga za preispitivanje navedenih u tom stavu, presuda ostaje na snazi.</p> <p>Ako sud odluči da je preispitivanje opravdano zbog bilo kojeg od razloga navedenih u stavu 1, presuda donesena u evropskom postupku za sporove male vrijednosti postaje ništava. Međutim, tužilac ne gubi prednosti koje prozilaze iz prekida propisanih rokova ili rokova zastare ako se takav prekid primjenjuje u skladu sa domaćim pravom.'</p>				
<p>(12)U članu 20, stav 2 se zamjenjuje sljedećim:</p> <p>'2. Na zahtjev jedne od stranaka, sud odnosno tribunal izdaje potvrdu o presudi donesenoj u evropskom postupku za sporove male vrijednosti korišćenjem standardnog obrasca D, kao što je propisano u Aneksu IV, bez dodatnih troškova. Na zahtjev, sud odnosno tribunal stranci izdaje potvrdu na bilo kojem drugom službenom jeziku institucija Unije pomoću višejezičnog dinamičnog standardnog obrasca koji je dostupan na portalu evropskog e-pravosuđa. Nijedan dio ove regulative ne obavezuje sud odnosno tribunal da obezbjeđuje prevod i/ili transliteraciju teksta unesenog u slobodne rubrike te potvrde.'</p> <p>(13)U članu 21 stav 2 tačka (b) se zamjenjuje sljedećim:</p> <p>'(b)potvrdu iz člana 20 stav 2 i, ako je potrebno, prevod iste na službeni jezik države članice izvršenja ili, ako u toj državi postoji više službenih jezika, na službeni jezik ili jedan od službenih jezika sudskog postupka mjesta gdje se traži izvršenje u skladu sa pravom te države članice, ili na drugi jezik za koji je država članica izvršenja navela da ga može prihvatiti.'</p>	<p style="text-align: center;">Prevod Član 291j</p> <p>Ako je izvršni povjerilac dužan da priloži prevod, u smislu člana 21 stav 2 tačka b i člana 21a Regulative 861/2007, taj prevod mora mora biti na crnogorskom jeziku i ovjeren od lica koje je za to ovlašćeno u nekoj od država članica.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p>(14)Sljedeći član se ubacuje:</p> <p style="text-align: center;"><i>'Član 21a</i></p> <p style="text-align: center;">Jezik potvrde</p> <p>1. Svaka država članica može da navede službeni jezik ili jezike institucija Unije, koji nije/nisu njen/njeni jezici, a koje ona može da prihvati za potvrdu iz člana 20 stav 2.</p>	<p style="text-align: center;">Prevod Član 291j</p> <p>Ako je izvršni povjerilac dužan da priloži prevod, u smislu člana 21 stav 2 tačka b i člana 21a Regulative 861/2007, taj prevod mora mora biti na crnogorskom jeziku i ovjeren od lica koje je za to ovlašćeno u nekoj od država</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>2. Prevod informacija o sadržini presude navedenih u potvrdi iz člana 20 stav 2 izrađuje lice koje je kvalifikovano za izradu prevoda u jednoj od država članica.'</p>	<p>članica.</p>			
<p>(15) Ubacuje se sljedeći član: <i>Član 23a</i></p> <p>Sudska poravnanja</p> <p>Sudsko poravnanje koje je odobrio sud odnosno tribunal ili koje je zaključeno pred sudom odnosno tribunalom u toku evropskog postupka za sporove male vrijednosti i koje je izvršivo u državi članici u kojoj je postupak sproveden se priznaje i izvršava u drugoj državi članici pod istim uslovima kao presuda donesena u evropskom postupku za sporove male vrijednosti.</p> <p>Odredbe poglavlja III se shodno primjenjuju na sudska poravnanja.'</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p>(16) Član 25 se zamjenjuje sljedećim: <i>Član 25</i></p> <p>Informacije koje moraju da dostave države članice</p> <p>1. Do 13. januara 2017. godine, države članice Komisiju obavještavaju o sljedećem:</p> <p>(a) sudovima odnosno tribunalima nadležnim za donošenje presude u evropskom postupku za sporove male vrijednosti;</p> <p>(b) sredstvima komunikacije koja su prihvaćena za potrebe evropskog postupka za sporove male vrijednosti i dostupna sudovima u skladu sa članom 4 stav 1;</p> <p>(c) organima ili organizacijama nadležnim za pružanje praktične pomoći u skladu s članom 11;</p> <p>(d) sredstvima elektronskog uručenja i sredstvima komunikacije koja su tehnički dostupna i dopuštena prema njihovim pravilima postupka u skladu s članom 13 st. 1, 2. i 3, kao i sredstvima, ako ona postoje, za izražavanje prethodnog</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	

<p>prihvatanja korišćenja elektronskih sredstava, u skladu sa članom 13 st. 1 i 2, koja su na raspolaganju u skladu sa njihovim domaćim pravom;</p> <p>(e) licima ili vrstama zanimanja, ako ih ima, koja podliježu pravnoj obavezi prihvatanja uručenja pismena ili drugih oblika komunikacije elektronskim putem u skladu s članom 13 st. 1. i 2;</p> <p>(f) sudskim troškovima za evropski postupak za sporove male vrijednosti ili o tome kako se oni izračunavaju, kao i o načinima plaćanja koji su prihvaćeni za plaćanje sudskih troškova u skladu sa članom 15a;</p> <p>(g) svim pravnim lijekovima koji su dozvoljeni njihovim procesnim pravom u skladu sa članom 17, roku u kojem pravni lijek treba da bude uložen i sudu kojem se može uložiti pravni lijek;</p> <p>(h) postupcima za podnošenje zahtjeva za preispitivanje, u skladu sa članom 18, i sudovima nadležnim za preispitivanje;</p> <p>(i) jezicima koje one prihvataju u skladu sa članom 21a stav 1; i</p> <p>(j) organima nadležnim za izvršenje i organima nadležnim za potrebe primjene člana 23.</p> <p>Države članice obavještavaju Komisiju o svim naknadnim promjenama tih informacija.</p> <p>2. Informacije saopštene u skladu sa stavom 1 Komisija čini dostupnim javnosti svim odgovarajućim sredstvima, kao što je portal evropskog e-pravosuđa.’</p>				
<p>(17) Član 26 se zamjenjuje sljedećim: <i>Član 26</i></p> <p>Izmjena i dopuna aneksa</p> <p>Komisija je ovlašćena za usvajanje delegiranih akata u skladu sa članom 27 u vezi sa izmjenom Ankesa I do IV.’.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	
<p>(18) Član 27 se zamjenjuje sljedećim: <i>Član 27</i></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neprenosivo</p>		

<p style="text-align: center;">Vršenje ovlaštenja</p> <p>1. Ovlaštenje za donošenje delegiranih akata se prenosi Komisiji u skladu sa uslovima iz ovog člana.</p> <p>2. Ovlaštenje za donošenje delegiranih akata iz člana 26 se prenosi Komisiji na neodređeno vrijeme počev od 13. januara 2016. godine.</p> <p>3. Evropski parlament ili Savjet mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlaštenja iz člana 26. Odlukom o opozivu se prekida delegiranje ovlaštenja navedenih u toj odluci. Opoziv proizvodi dejstvo dan nakon objavljivanja odluke u Službenom listu Evropske unije ili na kasniji datum naveden u njoj. On ne utiče na važenje delegiranih akata koji su već na snazi.</p> <p>4. Čim donese delegirani akt, Komisija istovremeno obavještava Evropski parlament i Savjet o istom.</p> <p>5. Delegirani akt usvojen u skladu sa članom 26 stupa na snagu samo ako Evropski parlament ili Savjet u roku od dva mjeseca od obavještavanja Evropskog parlamenta ili Savjeta o tom aktu ne ulože prigovor na njega ili ako su, prije isteka tog perioda, i Evropski parlament i Savjet obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj rok se produžava na inicijativu Evropskog parlamenta ili Savjeta.’.</p>				
<p>(19)Član 28 se zamjenjuje sljedećim: <i>Član 28</i></p> <p style="text-align: center;">Preispitivanje</p> <p>1. Komisija do 15. jula 2022. godine podnosi Evropskom parlamentu, Savjetu i Evropskom ekonomskom i socijalnom odboru izvještaj o primjeni ove regulative, uključujući ocjenu o tome:</p> <p>(a) da li je dalje povećanje ograničenja iz člana 2 stav 1 primjereno da bi se postigao cilj ove regulative koji podrazumijeva olakšanje pristupa građana i malih i srednjih preduzeća pravosuđu u prekograničnim predmetima; i</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neprenosivo</p>		

<p>(b) da li je proširenje područja primjene evropskog postupka za sporove male vrijednosti, naročito na tužbene zahtjeve koji se odnose na nadoknade za rad, prikladno za olakšanje pristupa pravosuđu zaposlenima u prekograničnim radnim sporovima sa njihovim poslodavcem, nakon razmatranja potpunog uticaja tog proširenja.</p> <p>Tom izvještaju se, prema potrebi, prilažu prijedlozi zakona. U tu svrhu i do 15. jula 2021. goine, države članice dostavljaju Komisiji informacije o broju zahtjeva u okviru evropskog postupka za sporove male vrijednosti i broju zahtjeva za izvršenje presuda donesenih u evropskom postupku za sporove male vrijednosti.</p> <p>2. Komisija do 15. jula 2019. godine podnosi Evropskom parlamentu, Savjetu i Evropskom ekonomskom i socijalnom odboru izvještaj o širenju informacija o evropskom postupku za sporove male vrijednosti u državama članicama, i može da izradi preporuke o tome kako da se poboljša prepoznatljivost tog postupka.’.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 2</p> <p>Regulativa (EZ) br. 1896/2006 se mijenja kao što slijedi: (1) U članu 7, stav 4 se zamjenjuje sljedećim: ‘4. U dodatku uz zahtjev, tužilac može sudu da navede neki od postupaka navedenih u članu 17 stav 1 tačke (a) i (b) za koji eventualno traži se primjeni na njegov tužbeni zahtjev u naknadnom građanskom postupku u slučaju da tuženi uloži prigovor na evropski platni nalog. U dodatku predviđenom u prvom podstavu, tužilac takođe može sudu naznačiti da se protivi prenosu na građanski postupak u smislu člana 17 stav 1 tačka (a) ili tačka (b) u slučaju ulaganja prigovora tuženog tuženog. To ne sprječava tužioca da o tome naknadno obavijesti sud, ali u svakom slučaju prije izdavanja naloga.’.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neprenosivo</p>	
<p>(2) Član 17 se zamjenjuje sljedećim: <p style="text-align: center;">Član 17</p> </p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore</p>

<p style="text-align: center;">Dejstvo ulaganja prigovora</p> <p>1. Ako se prigovor uloži roku iz člana 16 stav 2, postupak se nastavlja pred nadležnim sudovima države članice porijekla osim ako je tužilac izričito zatražio da se u tom slučaju postupak okonča. Postupak se nastavlja u skladu sa pravilima:</p> <p>(a) evropskog postupka za sporove male vrijednosti utvrđenog u Regulativi (EK) br. 861/2007, ako su primjenjiva; ili</p> <p>(b) bilo kojeg odgovarajućeg nacionalnog građanskog postupka.</p> <p>2. Ako tužilac nije naznačio koji od postupaka navedenih u stavu 1 tačke (a) i (b) zahtijeva da se primjene na njegov tužbeni zahtjev u postupku koji slijedi u slučaju ulaganja prigovora ili ako je tužilac zatražio da se na tužbeni zahtjev koji ne spada u područje primjene Regulative (EK) br. 861/2007 primjeni evropski postupak za sporove male vrijednosti utvrđen u toj regulativi, postupak se prenosi na odgovarajući nacionalni građanski postupak, osim ako je tužilac izričito zatražio da se taj prenos ne sprovede.</p> <p>3. Ako je tužilac podnio tužbeni zahtjev putem postupka evropskog platnog naloga, nijedan dio domaćeg zakonodavstva ne dovodi u pitanje njegov položaj u naknadnom građanskom postupku.</p> <p>4. Prenos na građanski postupak u smislu stava 1 tačke (a) i (b) je uređen pravom države članice porijekla.</p> <p>5. Tužilac se obavještava da li je tuženi uložio prigovor i o svakom prenosu na građanski postupak u smislu stava 1.‘.</p>			Evropskoj uniji	
<p>(3) U članu 25, stav 1 se zamjenjuje sljedećim:</p> <p>‘1. Ako su u državi članici sudski troškovi za građanski postupak u smislu člana 17 stav 1 tačka (a) ili tačka (b), zavisno od slučaja, jednaki ili viši u odnosu na troškove postupka za evropski platni nalog, ukupni sudski troškovi postupka za evropski platni nalog i građanskog postupka koji uslijedi u slučaju prigovora u skladu sa članom 17 stav</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Navedena odredba će se neposredno primjenjivati danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji</p>	

<p>1 ne smiju premašiti iznose postupaka kojima ne prethodi postupak za evropski platni nalog u toj državi članici. Za građanski postupak koji uslijedi u slučaju prigovora u skladu sa članom 17 stav 1 tačka (a) ili tačka (b), zavisno od slučaja, ne smiju se naplatiti dodatni sudski troškovi u državi članici, ako su sudski troškovi za takvu vrstu postupka u toj državi članici niži od troškova postupka za evropski platni nalog.'.</p>				
<p>(4)Član 30 se zamjenjuje sljedećim: <i>Član 30</i></p> <p>Izmjene i dopune aneksa</p> <p>Komisija je ovlašćena za donošenje delegiranih akata u skladu sa članom 31 u vezi sa izmjenom Aneksa I do VII.'.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neprenosivo</p>		
<p>Član 31 se zamjenjuje sljedećim: <i>Član 31</i></p> <p>Vršenje delegiranja</p> <p>1. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata se dodjeljuje Komisiji u skladu sa uslovima iz ovog člana.</p> <p>2. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata iz člana 30 se dodjeljuje Komisiji na neodređeno vrijeme počev od 13. januara 2016. godine.</p> <p>3. Evropski parlament ili Savjet mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlašćenja iz člana 30. Odlukom o opozivu se prekida delegiranje ovlašćenja navedenih u odluci. Opoziv proizvodi dejstvo dan nakon objavljivanja odluke u Službenom listu Evropske unije ili na kasniji datum naveden u njoj. On ne utiče na važenje delegiranih akata koji su već na snazi.</p> <p>4. Čim donese delegirani akt, Komisija istovremeno obavještava Evropski parlament i Savjet o njemu.</p> <p>5. Delegirani akt usvojen u skladu sa članom 30 stupa na snagu samo ako Evropski parlament ili Savjet u roku od dva mjeseca od obavještavanja Evropskog parlamenta ili</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neprenosivo</p>		

<p>Savjeta o tom aktu ne ulože prigovor na njega ili ako su, prije isteka tog perioda, i Evropski parlament i Savjet obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj rok se produžava na inicijativu Evropskog parlamenta ili Savjeta.'</p>				
<p>Član 3</p> <p>Ova Regulatorna stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Evropske unije. Primjenjuje se od 14. jula 2017. godine osim tačke 16 člana 1 kojom se mijenja i dopunjuje član 25 Regulative (EK) br. 861/2007, koja se primjenjuje od 14. januara 2017. godine. Ova regulatorna je u potpunosti obavezujuća i neposredno primjenjiva u državama članicama u skladu sa Ugovorima.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>neprenosivo</p>		